

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O KVALITETU ZRAKA
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2024. GODINU**

Sarajevo, 2025. godine

Godišnji izvještaj o kvalitetu zraka u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2024. godinu

Izdaje:

Federalni hidrometeorološki zavod
Sarajevo Bardakčije 12
Telefon: +387 33 276 700
Telefax: +387 33 276 701
<http://www.fhmzbih.gov.ba/>
kontakt@fhmzbih.gov.ba

Glavni i odgovorni urednik: Almir Bijedić

Uređivački odbor:

Enis Krečinić
Amela Selimović
Sabina Kavazović
Damir Smajić

Sadržaj:

| | | |
|------|--|----|
| 1. | Uvod i zakonski okvir | 4 |
| 2. | Mreža stanica za monitoring kvaliteta zraka u Federaciji BiH, raspored i stanje u 2024. godini | 6 |
| 2.1. | Zone monitoringa i upravljanja kvaliteta zrakom | 14 |
| 3. | Obrada i validacija podataka: | 15 |
| 4. | Osiguranje i kontrola kvalitete mjerjenja kvaliteta zraka ("QA/QC")..... | 17 |
| 5. | Rezultati monitoringa kvaliteta zraka u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2024. godini..... | 18 |
| 5.1. | Rezultati mjerjenja sumpor dioksida | 18 |
| 5.2. | Rezultati mjerjenja azotnog dioksida..... | 27 |
| 5.3. | Rezultati mjerjenja ozona - statistički pokazatelji | 33 |
| 5.4. | Rezultati mjerjenja lebdećih čestica PM10 i PM2.5..... | 38 |
| 5.5 | Rezultati mjerjenja ugljičnog monoksida | 48 |
| 5.6 | Mjerenje sumpor vodika (H ₂ S) | 53 |
| 5.7 | Analiza koncentracije teških metala u ambijentalnom zraku | 55 |
| 6. | Zaključak..... | 57 |

1. Uvod i zakonski okvir

Monitoring kvaliteta zraka u Federaciji Bosne i Hercegovine je u nadležnosti Federalnog hidrometeorološkog zavoda i nadležnih organa kantona i jedinica lokalne samouprave, koji treba da osiguraju mjerna mjesta i mjerne stanice za fiksna mjerjenja u federalnoj i lokalnim mrežama za monitoring kvaliteta zraka; kontinuirana i povremena uzorkovanja zagađujućih materija na fiksnim lokacijama; povremena mjerjenja i uzorkovanja zagađujućih materija koja nisu obuhvaćena mrežom monitoringa kvaliteta zraka; prijenos, obradu, provjeru validnosti i analizu dobijenih rezultata; provjeru kvaliteta mjernih postupaka i održavanje mjernih mjesta, instrumenata i prateće opreme u cilju osiguranja zahtjeva kvaliteta podataka.

Zakonski okvir u Federaciji BiH iz oblasti monitoringa kvaliteta zraka:

- Zakon o zaštiti zraka („Službene novine FBiH“ broj ; 72/24);
- Zakon o zaštiti okoliša („Službene novine FBiH“ broj 15/21);
- Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka („Službene novine FBiH“ 01/12);
- Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o monitoringu kvaliteta zraka („Službene novine FBiH“ 09/16).

Prema članu 7. Pravilnika o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka, kvalitet zraka se prati mjeranjem koncentracija za sumpordioksid, azotne okside, lebdeće čestice PM10 i PM2.5, olovo, benzen, ugljični monoksid, arsen, kadmij, živu, nikal, benzo-a-piren; instrumentima za automatsko mjerjenje ili analizom uzoraka.

Postojeći uslovi u Federaciji Bosne i Hercegovine ne omogućavaju redovan monitoring svih navedenih parametara, a pojedini parametri se ne mjeru uopšte (benzen, benzo-a-piren, poliaromatski ugljikovodici itd.) ili samo povremeno i na nekim lokacijama (metali u lebdećim česticama).

Zakonom propisana metodologija vršenja monitoringa koncentracija pojedinih zagađujućih materija u ambijentalnom zraku (one materije čiji se monitoring vrši) je u skladu sa metodologijom propisanom u zemljama Evropske Unije:

- Referentna metoda za analizu azotnog dioksida i oksida azota u ambijentalnom zraku je kemiluniscencija (CLD), princip mjerjenja: modulacioni tip unakrsnog toka uz reducirani pritisak (prema standardu BAS EN 14211).
- Referentna metoda za analizu i princip mjerjenja sumpor dioksida i sumporvodika u ambijentalnom zraku je ultravioletna fluorescencija (standard: BAS EN 14212).
- Praćenje koncentracije ugljen monoksida u ambijentalnom zraku se vrši metodom ne-disperzivne infracrvene absorpcije (NDIR-CFM), a princip mjerjenja: modulacija unakrsnog toka (standard BAS EN 14626).
- Monitoring koncentracija lebdećih čestica PM10 i PM2.5 u ambijentalnom zraku se vrši metodom BAS EN 1234 odnosno metodom vaganja uzorka lebdećih čestica na filter papiru i kontrolisanim laboratorijskim uslovima. Obzirom da ova metoda zahtjeva specifične uslove i omogućava rezultate najmanje 24 sata nakon uzorkovanja, u primjeni su ekvivalentne

metode: metoda apsorpcije beta zračenja (standard: BAS EN 12341-1) i metoda raspršenja svjetlosti EN 14907

- Monitoring koncentracija prizemnog ozona u ambijentalnom zraku se vrši metodom nedisperzivne ultraljubičaste absorpcije (NDUV) (standard: BAS EN 14625).

Primjena drugih metoda i načina vršenja monitoringa kvaliteta zraka se uglavnom koristi u naučne ili istraživačke svrhe.

Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka propisuje granične i tolerantne vrijednosti za ocjenu kvaliteta zraka, pragove upozorenja i uzbune za različite vremenske periode kao i njihovu promjenjivost u narednim godinama s ciljem izjednačavanja tolerantnih i graničnih vrijednosti za pojedine zagađujuće materije, kako je navedeno u Tabeli broj 1.

Tabela broj 1: Granične vrijednosti, gornja i donja granica ocjenjivanja i pragovi upozorenja / uzbune u propisane Pravilnikom o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (Sl. Novine FBiH 1/12).

| Polutant | Vrijeme prosječenja | Granična vrijednost | Gornja granica ocjenjivanja ⁽¹⁾ | Donja granica ocjenjivanja ⁽¹⁾ | Prag uzbune / upozorenja | Minimalna raspoloživost podataka |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| <i>SO₂</i> | Jedan sat | 350 ⁽⁶⁾ µg/m ³ | - | - | 500 ⁽¹¹⁾ µg/m ³ | 75% |
| <i>SO₂</i> | Jedan dan | 125 ⁽⁸⁾ µg/m ³ | 75 ⁽²⁾ µg/m ³ | 50 ⁽²⁾ µg/m ³ | - | 90% |
| <i>SO₂</i> | Godina | 50 µg/m ³ | - | - | - | 90% |
| <i>NO₂</i> | Jedan sat | 200 ⁽⁹⁾ µg/m ³ | 105 ⁽³⁾ µg/m ³ | 75 ⁽³⁾ µg/m ³ | 400 ⁽¹¹⁾ µg/m ³ | 75% |
| <i>NO₂</i> | Jedan dan | 85 µg/m ³ | 32 µg/m ³ | 26 µg/m ³ | - | 90% |
| <i>NO₂</i> | Godina | 40 µg/m ³ | - | - | - | 90% |
| <i>CO</i> | 8-časovno | 10 mg/m ³ | 7 ⁽⁴⁾ mg/m ³ | 5 ⁽⁴⁾ mg/m ³ | - | 75% |
| <i>CO</i> | Jedan dan | 5 mg/m ³ | - | - | - | 75% |
| <i>CO</i> | Godina | 3 mg/m ³ | - | - | - | 90% |
| <i>PM10</i> | Jedan dan | 50 ⁽⁵⁾ µg/m ³ | 35 ⁽⁵⁾ µg/m ³ | 25 ⁽⁵⁾ µg/m ³ | - | 75% |
| <i>PM10</i> | Godina | 40 µg/m ³ | 28 µg/m ³ | 20 µg/m ³ | - | 90% |
| <i>PM2.5</i> | Godina | 25 µg/m ³ | - | - | - | 90% |
| <i>O₃</i> | 8-časovno | 120 ⁽¹⁰⁾ µg/m ³ | - | - | 240 / 180 ⁽¹¹⁾ | 75% |
| <i>Benzen</i> | Godina | 5 µg/m ³ | 3.5 µg/m ³ | 2 µg/m ³ | - | 90% |

¹⁾ Gornja i donja granica ocjenjivanja za zaštitu zdravlja ljudi. Prilog VIII odjeljak B Pravilnika definira načine utvrđivanja prekoračenja gornje i donje granice ocjenjivanja

²⁾ Vrijednosti propisane za dnevne prosjeke, i ne smije se prekoračiti više od 3 put u toku godine za SO₂

³⁾ Vrijednosti propisane za jednočasovne prosjeke, i ne smije se prekoračiti više od 18 puta u toku godine za NO₂

⁴⁾ Vrijednosti propisane za 8-časovne srednje vrijednosti i ne smiju se prekoračiti više od 18 puta u toku godine za CO

⁵⁾ Vrijednosti propisane za dnevne srednje vrijednosti, i ne smije se prekoračiti više od 35 puta u toku godine za PM10

⁶⁾ Vrijednost je propisana za jedno-časovne srednje vrijednosti i ne smije se prekoračiti više od 24 puta u jednoj kalendarskoj godini za SO₂

⁸⁾ Vrijednosti su propisane za jednodnevne prosjeke, i ne smiju biti prekoračene više od 3 puta u jednoj kalendarskoj godini

⁹⁾ Vrijednost je propisana za jedno-časovne srednje vrijednosti i ne smije se prekoračiti više od 18 puta u jednoj kalendarskoj godini za NO₂

¹⁰⁾ Granična vrijednost je prema važećem pravilniku data kao dugoročni cilj izražena kao maksimalna dnevna osmočasovna vrijednost

¹¹⁾ Koncentracije moraju biti prekoračene u najmanje tri uzastopna sata na lokacijama reprezentativnim za kvalitet zraka na području čija površina nije manja od 100 km², ili u zonama ili aglomeracijama, ako je njihova površina manja.

2. Mreža stanica za monitoring kvaliteta zraka u Federaciji BiH, raspored i stanje u 2024. godini

U Federaciji Bosne i Hercegovine monitoring kvaliteta zraka obavlja veći broj operatera u okviru Federalne mreže stanica (kojom upravlja Federalni hidrometeorološki zavod) i lokalnih mreža stanica na nivou kantona i općina.

Operateri koji vrše monitoring ambijentalnog kvaliteta zraka na fiksnim lokacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine su:

- Federalni hidrometeorološki zavod,
- Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo,
- Općina Kakanj,
- Općina Vareš,
- Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Zenica,
- Tuzlanski kanton - Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice.

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) prikuplja podatke sa stanica Federalne mreže i stanica drugih mreža u Federaciji Bosne i Hercegovine. Podaci Federalne mreže, mreže Kantona Sarajevo i mreže stanica Zeničko-dobojskog kantona se direktno proslijeđuju sa stanica na računar u FHMZ-u. Podaci sa stanica mreže tuzlanskog kantona se po zahtjevu dostavljaju u FHMZ elektronskom poštom. Povezivanje stanica ove mreže na server FHMZ-a je u toku kroz realizaciju završne aktivnosti „IMPAQ“ projekta finasiranog od strane Vlade Švedske.

U 2023. godini počelo je sa radom nova stanica i Varešu, u sklopu koje se vrši mjerjenje lebdećih čestica PM10 i PM 2.5. Operater stanice je općina Vareš. Ova stanica je zbog tehničkih nedostataka prestala sa radom 08.06.2024.godine tako da nemamo podatke od navedenog datuma.

Zbog tehničkih problema u radu stanice Goražde u toku 2024 godine je imala samo 13 % podataka za pojedine polutante, dok za neke nemamo u potpunosti.

U decembru 2024.godine počela je sa radom i fiksna automatska mjerna stanica Kakanj Općina. Mjerni program se sastoji od analizatora: SO₂, NO₂, O₃, CO i PM10, a operater stanice je općina Kakanj.

Federalni hidrometeorološki zavod je upotpunio opremanje laboratorije i obezbijedio osnovne tehničke zahtjeve, čime su se stvorili uslovi za početak analize sadržaja teških metala (Cd, Ni, Pb) u lebdećim česticama. Nakon završene obuke u relevantnim laboratorijama osoblje je uspostavilo redovnu analizu teških metala u skladu sa BAS EN 14902 standardom. Redovno prikupljanje uzoraka vrši se pomoću High Volume Sampler digital DH-77 na filtere, na lokaciji Bjelave u Sarajevu od juna 2023. godine. Od januara 2024 godine počela su i periodična uzorkovanja u Zenici i Tuzli. Hemijska analiza filtera se vrši na grafitnom atomskom apsorpcionom spektrometru (GFAAS).

U tabelama 2. i 3. je spisak automatskih stanica za praćenje kvaliteta zraka na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, a na kojima se mjerena koncentracija zagađujućih materija, tj. polutanata, vrše prema referentnim ili ekvivalentnim metodama. Mjereni polutanti navedeni u listi ne odražavaju obavezno spisak praćenih polutanata na pojedinim stanicama u 2024. godini. Pojedini uređaji su dotrajali ili operateri nemaju dovoljno sredstava za njihovo servisiranje ili nabavku novog uređaja, što može biti razlog nedostatka rezultata merenja određenog polutanta u 2024. ili nekoj drugoj izvještajnoj

godini. Međunarodni kod podrazumijeva šifru pod kojom se pojedina stanica vodi u bazi podataka Evropske agencije za okoliš.


Tabela broj 2: Postojeće fiksne automatske stanice za praćenje kvaliteta zraka u Federaciji BiH i njihov program mjerena (program mjerena ne odražava obavezno i trenutno stanje opreme na stanicama):

| | Mjesto | Stanica | Operator | Analizatori | | | | | | |
|----|-----------------|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|----|------|-------|------------------|
| | | | | SO ₂ | NO _x | O ₃ | CO | PM10 | PM2.5 | H ₂ S |
| 1 | Kanton Sarajevo | Vijećnica | ZZJZKS | X | X | X | X | X | | |
| 2 | | Bjelave | FHMZ | X | X | X | X | X | X | |
| 3 | | Otoka | ZZJZKS | X | X | X | | X | X | |
| 4 | | Iličić | | X | X | | | X | X | X |
| 5 | | Vogošća | | X | X | | | X | | |
| 6 | | Ivan Sedlo | FHMZ | | X | X | X | X | | |
| 7 | | Hadžići | ZZJZKS | X | X | X | X | X | | |
| 8 | | Ilijaš | | X | X | | | | X | |
| 9 | ZDK | Visoko | Metalurški inst. K.Kapetanović | X | | X | | X | | X |
| 10 | | Kakanj Doboј | Općina Kakanj | X | X | X | X | X | | |
| 11 | | Kakanj Centar | Metalurški inst. K.Kapetanović | X | X | | | | X | |
| 12 | | Kakanj Općina | Općina Kakanj | X | X | X | X | X | X | |
| 13 | | Vareš | Općina Vareš | | | | | | X | X |
| 14 | | Zenica Brist | FHMZ | X | X | X | | | X | |
| 15 | | Zenica Tetovo | Metalurški institut K.Kapetanović | X | X | X | X | X | X | |
| 16 | | Zenica Centar | | X | X | X | X | | X | |
| 17 | | Zenica Radakovo | | X | X | X | X | | X | |
| 18 | | Vranduk | | X | | X | | | X | X |
| 19 | | Maglaj Centar | | X | | X | | | X | |
| 20 | | Tešanj Vatrogasni dom | | X | X | X | | | X | |
| 21 | BPK | Goražde Rasadnik | FHMZ | X | X | X | X | X | X | |
| 22 | SBK | Travnik Centar | | X | X | X | X | X | X | |
| 23 | | Jajce Meteo. stanica Harmani | | X | X | X | | | X | |
| 24 | USK | Bihać Meteo.stanica N. Četvrt | | X | X | X | X | X | X | |
| 25 | K10 | Livno Meteo. stanica Centar | | X | X | X | X | X | X | |
| 26 | HNK | Mostar Meteo.stanica B.Brijeg | | X | X | X | X | X | X | |
| 27 | TK | Živinice Centar | MPUiZO TK | X | X | X | X | | | X |
| 28 | | Tuzla Meteo.stanica Trnovac | FHMZ | | | | | | X | |
| 29 | | Tuzla Skver | MPUiZO TK | X | X | X | X | | | X |
| 30 | | Tuzla Bukiće | | X | X | X | X | | | X |
| 31 | | Tuzla BKC | | X | X | X | X | | | X |
| 32 | | Lukavac | | X | X | X | X | | | X |

Tabela broj 3.: Neki tehnički i lokacijski podaci o postojećim automatskim stanicama u Federaciji BiH:

| | Kod stanice | Naziv stanice | Sjever. geog. širina (°) | Ist. geog. dužina (°) | Nadmorska visina (m) | Tip stanice |
|----|-------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | BA0001G | Ivan Sedlo | 43.778 | 18.020 | 969 | Regionalna pozadinska |
| 2 | BA0029A | Sarajevo Bjelave | 43.867 | 18.423 | 635 | Urbano pozadinska |
| 3 | BA0031A | Tuzla Skver | 44.540 | 18.673 | 234 | Urbana/saobraćajna |
| 4 | BA0032A | Tuzla BKC | 44.534 | 18.661 | 231 | Urbana |
| 5 | BA0036A | Zenica Brist | 44.202 | 17.900 | 341 | Urbano pozadinska |
| 6 | BA0037A | Zenica Centar | 44.198 | 17.912 | 335 | Urbana |
| 7 | BA0038A | Zenica Tetovo | 44.225 | 17.890 | 337 | Industrijska |
| 8 | BA0039A | Zenica Radakovo | 44.195 | 17.931 | 340 | Urbana/saobraćajna |
| 9 | BA0040A | Jajce Harmani | 44.343 | 17.267 | 401 | Urbano pozadinska |
| 10 | BA0041A | Goražde Rasadnik | 43.661 | 18.977 | 361 | Urbano pozadinska |
| 11 | BA0042A | Sarajevo Otoka | 43.848 | 18.363 | 512 | Urbana/saobraćajna |
| 12 | BA0043A | Sarajevo Ilička | 43.830 | 18.310 | 509 | Urbana |
| 13 | BA0044A | Tuzla Bokinje | 44.523 | 18.600 | 214 | Industrijska |
| 14 | BA0045A | Lukavac Centar | 44.533 | 18.534 | 187 | Urbana |
| 15 | BA0046A | Živinice Centar | 44.454 | 18.648 | 214 | Urbana |
| 16 | BA0049A | Sarajevo Vijecnica | 43.859 | 18.434 | 554 | Urbana/saobraćajna |
| 17 | BA0050A | Sarajevo Iljasi | 43.960 | 18.269 | 459 | Urbano pozadinska |
| 18 | BA0051A | Zenica Vranduk | 44.289 | 17.907 | 359 | Ruralno pozadinska |
| 19 | BA0052A | Kakanj Doboj | 44.114 | 18.120 | 381 | Industrijska |
| 20 | BA0054A | Maglaj Centar | 44.544 | 18.098 | 175 | Urbana |
| 21 | BA0055A | Visoko Centar | 43.994 | 18.175 | 425 | Urbana |
| 22 | BA0058A | Bihać Nova Četvrt | 44.807 | 15.866 | 244 | Urbano pozadinska |
| 23 | BA0057A | Livno Centar | 43.822 | 17.001 | 806 | Urbano pozadinska |
| 24 | BA0056A | Tesanj Vatrogasno | 44.619 | 17.991 | 240 | Urbano pozadinska |
| 25 | BA0060A | Hadžići | 43.823 | 18.201 | 557 | Urbana |
| 26 | BA0061A | Vogošća Centar | 43.900 | 18.342 | 496 | Urbana |
| 27 | BA0062A | Travnik Centar | 44.225 | 17.667 | 507 | Urbana |
| 28 | BA0068A | Tuzla Trnovac | 44.542 | 18.689 | 299 | Urbano pozadinska |
| 29 | BA0066A | Kakanj Centar | 44.124 | 18.115 | 388 | Urbana |
| 30 | BA0067A | Mostar Bijeli Brijeg | 43.348 | 17.794 | 97 | Urbano pozadinska |
| 31 | BA0030A | Sarajevo Ambasada SAD | 43.858 | 18.400 | 536 | Urbana |
| 32 | BA0069A | Vareš Centar | 44.157 | 18.325 | 821 | Urbana |
| 33 | BA0070A | Kakanj Općina | 44.123 | 18.115 | 388 | Urbana |

Grafikon br.1: Promjena broja stanica za praćenje kvaliteta zraka u FBiH sa kojih FHMZ prikuplja i objavljuje podatke (period od 2012.-2024. godine.):



FHMZ prikupljene podatke analizira na dnevnoj bazi i u skladu s tim objavljuje dnevne izvještaje (obavještenje za javnost) o stanju kvaliteta zraka na svojoj internetskoj stranici i na „facebook“ stranici zavoda. Izvještaji se pišu u pisanoj formi kvalitativne ocjene stanja i kratkoročnih predviđanja, uz napomene u slučaju vanrednih događaja i praćeni su tabelarnim prikazima srednjih dnevnih vrijednosti praćenih materija sa jasno naznačenim prekoračenjima propisanih graničnih vrijednosti.

Slika 1. primjer dnevnog izvještaja o stanju kvaliteta zraka koji se obavljava u toku 2024. godine na internet stranici FHMZ-a <https://www.fhmzbih.gov.ba/latinica/ZRAK/saopcjenje.php>

| BOŠNJA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOŠNE I HERCEGOVINE Federalni hidrometeorološki zavod Sarajevo | | BOŠNJA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOŠNE I HERCEGOVINE Federalni hidrometeorološki zavod Sarajevo | | BOŠNJA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOŠNE I HERCEGOVINE Federal Hydro meteorological Institute Sarajevo | | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|--|-----------------|----------------|------|--|--|
| | | Srednje dnevne koncentracije zagadjujućih materija u FBiH ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | | | | | | | |
| | | 04.01.2023. | | | | | | | |
| Datum | Stanica | PM10 | PM2.5 | SO ₂ | NO ₂ | O ₃ | CO | | |
| | Sarajevo Bjelave | 123 | 118 | 33 | 40 | 13 | 1800 | | |
| | Sarajevo Vijećnica | 66 | | 17 | 41 | | 1400 | | |
| | Sarajevo Otoka | 221 | | 44 | 63 | 9 | | | |
| | Sarajevo Ilidža | 168 | 104 | 61 | 39 | | | | |
| | Sarajevo Ambasada SAD | | 140 | | | | | | |
| | Sarajevo Vogošća | 147 | 143 | 46 | 30 | | | | |
| | Ivan Sedlo | 19 | | 26 | 6 | 41 | | | |
| | Hadžići | 101 | | 35 | 26 | 10 | 1800 | | |
| | Ilijaš Centar | 223 | | 71 | 34 | | | | |
| | Visoko Centar | 209 | | 214 | | | | | |
| | Kakanj Doboj | 129 | | 129 | 23 | 15 | 1000 | | |
| | Zenica Centar | | | 170 | 32 | 14 | 2200 | | |
| | Zenica Radakovo | 113 | | 51 | 38 | 8 | | | |
| | Zenica Tetovo | 221 | 196 | 133 | 65 | 5 | | | |
| | Zenica Brist | 147 | | | 29 | 2 | | | |
| | Zenica Vranduk | 128 | 122 | 104 | | 9 | | | |
| | Maglaj Ce ntar | 84 | | 127 | | | | | |
| | Tesanj Vatrogasnici dom | 88 | | 78 | 29 | 9 | | | |
| | Travnik Centar | 54 | 51 | 115 | 26 | 6 | 2000 | | |
| | Jajce Harmani | 96 | | 21 | 38 | 12 | | | |
| | Gorazde Rasadnik | 47 | 42 | 11 | | | | | |
| | Bihać Nova Četvrt | 25 | 24 | | 8 | 39 | 700 | | |
| | Livno Centar | 33 | 29 | | 24 | 26 | 900 | | |
| | Mostar Bijeli Brijeg | 56 | 52 | 9 | 26 | 4 | 1000 | | |
| | Tuzla Trnovac | 80 | | | | | | | |
| | Tuzla Skver | | 83 | | 34 | 3 | 4000 | | |
| | Tuzla BKC | | | 153 | | | 4600 | | |
| | Tuzla Bukanje | | | 111 | 22 | | 1700 | | |
| | Živinice Centar | | | 227 | 27 | | 2100 | | |
| | Lukavac Centar | | | 60 | 29 | 6 | 2000 | | |

| | |
|--|--|
| | Nedovoljno podataka, prekid u komunikaciji ili se ne mjeri |
| | Koncentracije ispod graničnih vrijednosti |
| | Prekoračena granična vrijednost |

* Dnevna granična vrijednost za PM2.5 nije definisana zakonom, dok za PM10 ona iznosi $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Obzirom da je rječ o istoj materiji različite veličine – koncentracija PM2.5 od $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ automatski znači da je prekoračena GV za PM10.

† Prekoračenje granične vrijednosti za ozon se podrazumijeva kao 8-satni prosjek koncentracije veće od $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ unutar jednog dana.

‡ Dnevna granična vrijednost za sumporodiš (H₂S) iznosi $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ zbog niskog praga čulne osjetljivosti. Koncentracije koje mogu naškoditi ljudskom zdravlju iznose oko $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ u jednom satu.

Bardakčije broj 12, Sarajevo, tel: 033/276-700, fax: 033/276-701, e-mail: [fmhzbih@fmhzbih.gov.ba](mailto:fhmzbih@fmhzbih.gov.ba)

Bardakčije broj 12, Sarajevo, tel: 033/276-700, fax: 033/276-701, e-mail: [fmhzbih@fmhzbih.gov.ba](mailto:fhmzbih@fmhzbih.gov.ba)

Po potrebi se izrađuju i izvještaji u specifičnim periodima, a osim izrade godišnjeg izvještaja za Federaciju BiH, FHMZ učestvuje i u pripremi godišnjeg izvještaja prema Evropskoj okolišnoj agenciji (EEA).

Od januara 2025. godine FHMZ je počeo da objavljuje i mjesecne izvještaje o stanju kvaliteta zraka u formi tabele i pojedinačno za mjerene polutante:

<https://www.fhmzbih.gov.ba/latinica/ZRAK/sdv-mjesecni.php>

Podaci o stanju kvaliteta zraka su dostupni javnosti na sljedećim internet stranicama:

- Federalni hidrometeorološki zavod: www.fhmzbih.gov.ba
- Kvalitet zraka u tuzlanskom kantonu – stranica Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoline TK: www.monitoringzrakatk.info/
- Kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo – stranica Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS: kvalitetzraka.ba
- Općina Kakanj kakanj.com.ba/v4/izvjestaj-o-kvalitetu-zraka

Osim na navedenim stranicama podaci o kvalitetu zraka se mogu naći i na drugim adresama koje koriste podatke obezbjeđene od strane FHMZ-a ili drugih nadležnih institucija za monitoring kvaliteta zraka u BiH (openaq.org, ekoakcija.org, aquin.org, zrakubih i druge). Podaci na ovim stranicama uglavnom automatski prenose sa izvornih stranica institucija koje vrše mjerjenja u FBiH, najčešće sa stranice Zavoda. Automatski se prenose podaci i na stranicu Evropske okolišne agencije (EEA) (airindex.eea.europa.eu).

Automatski prenešeni podaci (satni prikaz podataka u stvarnom vremenu na internet stranicama) prilikom objave ne podliježu kontroli i validaciji te ih treba uzimati sa rezervom.

Raspored mjernih mjesta u Federaciji BiH je neravnomjeran, ali sa razvojem mreže stanica u prethodnim godinama ta je neravnomjernost sve manje izražena. Neravnomjernost mreže stanica donekle odražava i neravnomjernost u naseljenosti, odnosno gustini naseljenosti na teritoriji Federacije BiH. Najveći broj mjernih mjesta je smješten u prostoru Sarajeva, dolini rijeke Bosne i okolini Tuzle – što je logično imajući u vidu da je to najgušće naseljen dio Bosne i Hercegovine, ali i prostor sa najugroženijim kvalitetom zraka.

Projekat svjetske banke za unapruđenje kvaliteta zraka u Federaciji Bosne i Hercegovine u okviru komponente *Jačanje monitoringa i upravljanja kvalitetom zraka*, je usmjeren na jačanje mehanizama i institucija za upravljanje kvalitetom zraka u svim uključenim kantonima u FBiH – Tuzlanski, Zeničko-dobojski, Hercegovačko-neretvanski i Kanton Sarajevo, kao pomoć za ostvarivanje smanjenja lokalne emisije PM2.5 za 19.000 tona tokom vijeka trajanja investicije. U sklopu projekta postojeća Federalna mreža mjernih stanica biće upotpunjena nabavkom i instalacijom dvije fiksne mjerne stanice (sa potpunim mernim programom) u Posavskom i Zapadnohercegovačkom kantonu, čime će se postići adekvatna pokrivenost na cijelom području Federacije BiH. Uspostavom novih stanica u prethodnim godinama, zajedno sa realizacijom planiranih aktivnosti u narednoj godini, Federacija BiH će postići zadovoljavajuću pokrivenost svih dijelova entiteta. Dalji razvoj mreže stanica biće fokusiran na povećanje broja mjerene materije (kao što su benzen, benzo-a-piren i sadržaj metala u lebdećim česticama) tamo gdje je to potrebno, uz paralelno unapređenje kvaliteta mjerjenja. Takođe, u sklopu ovog projekta biće instaliran informacioni sistem sa bazom podataka, sistem za prikupljanje podataka i web portal, koji će omogućiti automatski prijenos podataka sa postojećih i novih stanica prema FHMZ-u.

Broj mjernih mesta i njihov raspored su u proteklom periodu dosegli zadovoljavajući nivo i samo u najzagađenijim sredinama ima smisla eventualno još proširivati mrežu sa stanicama na kojima bi bili uređaji za praćenje samo, za to područje najvažnijih, zagađujućih materija. Manje izmjene postojećeg rasporeda mreže će biti potrebno izvršiti u cilju usklađivanja sa prijedlogom Sistema procjene, odnosno podjelom teritorija na zone i aglomeracije u skladu sa direktivom Evropske Unije.

Unsko-sanski kanton:

Sredinom 2021. godine je postavljena mobilna automatska stanica za praćenje kvaliteta zraka na lokaciji meteorološke stanice u Bihaću, pa od tada FHMZ vrši monitoring kvaliteta zraka na ovom području. Mobilna stanica je u decembru iste godine zamjenjena fiksnom kontejnerskom stanicom sa identičnom mjernom opremom. Obzirom da je grad Bihać jedino veće populacijsko i ekonomsko središte, smatramo da je jedno mjerno mjesto za kontinuirani monitoring dovoljno na prostoru kantona. Ovo ne isključuje preporuku za povremena indikativna mjerena u ostalim centrima na području kantona (preporučljivo, ali nije prioritetno).

Posavski kanton:

U okviru Federalne mreže mjernih stanica, a da bi se postigao što ravnomjerniji raspored, započete su aktivnosti na nabavci i instalaciji fiksne mjerne stanice sa kompletним programom mjerena na prostoru Odžaka, a u saradnji sa nadležnim ministarstvom ovog kantona. Obzirom na relativno malu površinu, mali broj stanovnika i nizak intenzitet aktivnosti koje mogu imati značajne negativne uticaje na kvalitet zraka – uspostavljanje kontinuiranog monitoringa kvaliteta zraka na području Posavskog kantona se ne smatra prioritetom, ali na prostoru ovog kantona postoji mogućnost ugrožavanja kvaliteta zraka od strane izvora sa prostora drugih administrativnih jedinica i susjednih država. Nakon provođenja ovih aktivnosti u 2025. godini FHMZ će vršiti kontinuirani monitoring kvaliteta zraka, u cilju utvrđivanja procjene stanja kvaliteta zraka na prostoru Posavskog kantona.

Tuzlanski kanton:

Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoline upravlja mrežom stanica na 5 fiksnih lokacija (Tuzla, Lukavac, Živinice) i jednom mobilnom stanicom koja obilazi ostala općinska središta u kantonu. Krajem 2022. godine Federalni hidrometeorološki zavod je upotpunio mrežu stanica sa uređajem za praćenje koncentracija lebdećih čestica PM₁₀ na lokaciji meteorološke stanice u naselju Trnovac u Tuzli. U okviru projekta svejetske banke planirano je na ovoj lokaciji instaliranje fiksne mjerne stanice za kontinuirani monitoring kvalitete zraka sa cjelokupnim programom mjerena, a kojom će upravljati FHMZ. Također će u sklopu istog projekta biti upotpunjeno mjeri program stanica u Tuzlanskom kantonu kojim upravlja nadležno kantonalno ministarstvo- uređajima za mjerjenje PM₁₀ lebdećih čestica, kao i uređajima za prenos podataka kojim će se obezbjediti direktna povezanost sa serverom u referentnom centru za zrak FHMZ.

Rezultati dosadašnjih mjerena ukazuju da je veliki broj građana izložen zagađenju koje može ozbiljno ugroziti zdravlje. Neophodno je obezbjediti analize sadržaja lebdećih čestica na više lokacija – gradskih središta, obezbjediti monitoring koncentracija benzena u Lukavcu zbog specifičnih industrijskih procesa koji mogu emitovati značajne količine ovog polutanta, vršiti uzorkovanje i mjerjenje koncentracija benzo(a)pirena. Potrebno je disperziono modeliranje kvaliteta zraka za potrebe izrade analize izvora zagađenja, smanjenja pritiska na kvalitet zraka od strane budućih izgrađenih objekata i potrebe prostornog planiranja kao i za potrebe kratkoročnog prognoziranja kvaliteta zraka.

Zeničko-dobojski kanton:

Metalurški institut Kemal Kapetanović upravlja mrežom stanica na osam fiksnih stanica na području opština kantona (četiri stanice na prostoru općine Zenica, Visoko, Maglaj, Tešanj i Kakanj - Centar), a Općina Kakanj vrši monitoring kvaliteta zraka na lokaciji, u naselju Dobojsko između termoelektrane i gradskog središta. Također Općina Kakanj, kao operater je u decembru 2024. godine postavila novu fiksnu mjeru stanicu Kakanj-Općina na samoj zgradi općine. U 2023. godini Općina Vareš je instalirala mjeru stanicu za mjerjenje lebdećih čestica PM10 i PM 2.5 u samom centru naselja, te započela sa monitoringom kvaliteta zraka, ali zbog tehničkih problema u radu ova stanica je prestala sa radom početkom juna 2024. godine. Nakon otklanjanja problema u narednom periodu očekuje se ponovni početak rada ove mjerne stanice.

Rezultati dosadašnjih mjerjenja ukazuju da je veliki broj građana ovog kantona izložen zagađenju koje može ozbiljno ugroziti zdravlje. Neophodno je obezbjediti analize sadržaja lebdećih čestica na više lokacija – gradskih središta, obezbjediti monitoring koncentracija benzena u Zenici zbog specifičnih industrijskih procesa koji mogu emitovati značajne količine ovog polutanta, vršiti uzorkovanje i mjerjenje koncentracija benzo-a-pirena. Potrebno disperziono modeliranje kvaliteta zraka za potrebe izrade analize izvora zagađenja, smanjenja pritiska na kvalitet zraka od strane budućih izgrađenih objekata i potrebe prostornog planiranja kao i za potrebe kratkoročnog prognoziranja kvaliteta zraka.

Bosansko-podrinjski kanton:

FHMZ vrši monitoring kvaliteta zraka na jednoj lokaciji u gradu Goražde od 2015 godine. Međutim zbog ograničenih budžetskih sredstava nismo bili u mogućnosti izvršiti godišnji servis mjerne opreme, te je stanica privremeno van funkcije. Nakon otklanjanja problema u narednom periodu očekuje se ponovni početak rada ove mjerne stanice. Preporučljivo je izvršiti povremeno uzorkovanje i analizu lebdećih čestica i benzo(a)pirena.

Srednjebosanski kanton:

FHMZ vrši monitoring kvaliteta zraka u Jajcu i Travniku. Preporučljivo je povremeno uzorkovanje i analiza sadržaja lebdećih čestica i benzo(a)pirena u području doline rijeke Lašve. Preporučljivo vršiti barem povremena, indikativna mjerjenja u blizini magistralnog puta na području općine Vitez za koje pretpostavljamo da je dio kantona sa najugroženijim kvalitetom zraka.

Hercegovačko-neretvanski kanton:

U decembru 2022. godine počela je sa radom stanica za monitoring kvaliteta zraka, na lokaciji meteorološke stanice Mostar – Bijeli Brijeg. Projektom svjetske banke planirano je u 2025. godini da se nabave i instaliraju još dvije fiksne mjerne stanice za kontinuitani monitoring kvaliteta zraka u Jablanici ili Konjicu, te možda u Čapljini, sa kompletnim programom mjerjenja, a operater će biti nadležno ministarstvo ovog kantona.

Preporučljivo je u budućnosti obezbjediti još jedno mjesto u Mostaru (kao jedinom većem populacijskom središtu) sa ograničenim programom mjerjenja lebdeće čestice. Opšti prirodnogeografski uslovi na većem dijelu teritorije kantona sa aspekta kvaliteta zraka su relativno povoljni tokom većeg dijela godine.

Zapadnohercegovački kanton:

U cilju što ravnomernijeg rasporeda u okviru Federalne mreže mjernih stanica, započete su aktivnosti na nabavci i instalaciji fiksne mjerne stanice sa kompletним programom mjerjenja na prostoru Posušja a u saradnji sa nadležnim ministarstvom ovog kantona. Opšti prirodnogeografski uslovi sa aspekta kvaliteta zraka na najvećoj površini ovog kantona su povoljni tokom cijele godine. Obzirom na relativno malu površinu i nizak intenzitet aktivnosti koje mogu imati značajne negativne uticaje na kvalitet zraka, kao i na povoljne prirodnogeografske uslove – uspostavljanje kontinuiranog monitoringa kvaliteta zraka na području ovog kantona se ne smatra prioritetom, ali zbog postizanja sto ravnomernije pokrivenosti Federalna mreža monitoringa kvaliteta zraka ce biti kompletirana potpuna, na području svih deset kantona u FBiH. Nakon provođenja ovih aktivnosti u 2025. godini FHMZ će vršiti kontinuirani monitoring kvaliteta zraka, u cilju utvrđivanja procjene stanja kvaliteta zraka na prostoru Zapadnohercegovačkog kantona.

Kanton Sarajevo

Monitoring vrše FHMZ (stanice Bjelave i Ivan Sedlo) i Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo (stanice Otoka, Ilidža, Vijećnica, Ilijaš, Vogošća i Hadžići). Od 2018. godine uspostavljen je i monitoring PM2.5 čestica u krugu Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, metodologijom koja je u skladu sa propisima važećim u našoj zemlji i ti podaci su javno dostupni, a potom i na Ilidži i Bjelavama. Rezultati dosadašnjih mjerena ukazuju da je veliki broj građana izložen zagađenju koje može ozbiljno ugroziti zdravlje. Zavod za javno zdravstvo je nabavio i opremu za mjerjenje aromatskih polutanata koja bi trebala da bude upućena na mjerjenja kvaliteta zraka u blizini gradske deponije i drugih izvora specifičnog zagađenja zraka.

Neophodno je obezbjediti redovne analize sadržaja lebdećih čestica na više lokacija i vršiti uzorkovanje i mjerjenje koncentracija benzo(a)pirena. Potrebno disperziono modeliranje kvaliteta zraka za potrebe izrade analize izvora zagađenja, smanjenja pritiska na kvalitet zraka od strane budućih izgrađenih objekata i potrebe prostornog planiranja kao i za potrebe kratkoročnog prognoziranja kvaliteta zraka.

Kanton 10

Sredinom 2021. godine je postavljena mobilna automatska stanica za praćenje kvaliteta zraka na lokaciji meteorološke stanice u Livnu. Mobilna stanica je u decembru zamjenjena fiksnom kontejnerskom stanicom sa identičnom mernom opremom. Obzirom da je grad Livno jedino veće populacijsko i ekonomsko središte, smatramo da je jedno merno mjesto dovoljno na prostoru kantona. Opšti prirodnogeografski uslovi su povoljni tokom cijele godine te prepostavljamo da je kvalitet zraka zadovoljavajući na najvećem dijelu teritorije kantona. Prva mjerena su potvrdila da su povišene koncentracije zagađujućih materija rijetke, izuzev ozona čije koncentracije tokom sunčanijih dana prelaze propisane granične vrijednosti.

U svim kantonima, odnosno u cijeloj Federaciji BiH potrebno je raditi na uspostavljanju detaljnog katastra izvora emisija koji bi osim postrojenja uključivao i domaćinstva i saobraćaj, kao i studije o učešću pojedinih vrsta izvora emisije u zagađenju zraka.

U Republici Srpskoj mjerena kvaliteta zraka se vrše u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Gacku, Trebinju i Brodu, a od 2023. godine i u Zvorniku i Gradišci. Distrikt Brčko raspolaže jednom mobilnom stanicom.

2.1. Zone monitoringa i upravljanja kvaliteta zrakom

Slika broj 2. Karta rasporeda automatskih stanica u 2024. godini na prostoru Bosne i Hercegovine sa prikazom podjele prostora Federacije BiH u skladu sa prijedlogom sistema procjene (podjela na zone i agloemeracije upravljanja kvalitetom zraka):



Tokom 2020. i 2021. godine FHMZ je u konsultacijama sa stručnim osobljem Švedske okolišne agencije (SEPA) radio na pripremi prijedloga podjele teritorija Federacije Bosne i Hercegovine, a kao jedna od aktivnosti u sklopu projekta IMPAQ koji se provodi u našoj zemlji sa ciljem unaprijeđenja kvaliteta zraka i jačanja institucija vezanih za monitoring i upravljanja kvalitetom zraka u Bosni i Hercegovini.

Teritorijalna podjela prostora na zone (i aglomeracije) je neophodno radi lakšeg upravljanja kvalitetom zraka na prostorima sličnih karakteristika prirodnih i antropogenih faktora koji utiču na kvalitet zraka. Na taj način je jednostavnije vršiti planiranje mjera i postupaka koji mogu uticati na smanjenje zagađenja i unaprijeđenje kvaliteta zraka. Podjela na zone i aglomeracije je zahtjevana i u legislativi Evropske Unije. Određivanjem obuhvata zone se definiše i spisak minimalnog broja mjernih mesta na karakterističnim lokacijama sa definisanim obaveznim programom mjerjenja. Te stanice bi imale

funkciju osnovne mreže stanica i osnov za praćenje promjena stanja kvaliteta zraka unutar jedne zone.

Prijedlog za Federalni propis o podjeli teritorija Federacije BiH na zone monitoringa i upravljanja kvalitetom zraka su dostavljene nadležnom ministarstvu sa ciljem da bude uvršten u zakonski okvir.

Trenutni prijedlog (prikazan je na slici broj 2. na prethodnoj strani) podrazumijeva podjelu teritorija Federacije BiH na 4 zone upravljanja kvalitetom zraka:

- Zona BA0010 za teritorij Kantona Sarajevo,
- Zona BA0011 za teritorij Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona,
- Zona BA0012 za teritorij Tuzlanskog i Posavskog kantona i
- Zona BA0013 za teritorij Unsko-sanskog, Kantona 10, Zapadnohercegovačkog, Hercegovačko-neretvanskog i Bosansko-podrinjskog kantona).

Propis koji bude definisao zone upravljanja zrakom će definisati i osnovnu („federalnu“) mrežu stanica za praćenje kvaliteta zraka sa tačno određenim parametrima mjerena i ciljanim vrijednostima. Riječ je o najprezentativnijim stanicama na svojim područjima, od kojih većina već duži niz godina vrši mjerena i kojima upravljaju različite institucije. Ova mreža neće isključiti potrebu za ostalim postojećim ili budućim mjernim mjestima niti specifičnim mjerjenjima koja se trenutno ne obavljaju.

3. Obrada i validacija podataka:

Pri postupku obrade, kontrole i validacije podataka vrši se nekoliko koraka. Kontinuirano se prati rad, odnosno rezultati mjerena na mjernim mjestima kako bi se pravovremeno uočile eventualne nelogičnosti u radu s ciljem eliminacije neispravno dobijenih rezultata. Ovo se vrši prateći tehničke parametre rada mjernih uređaja – gdje je to moguće, razmjenom informacija sa operaterima o eventualnim aktivnostima na mjernim mjestima i redovnim osmatranjem nizova izmjerениh vrijednosti.

Po završetku kalendarske godine vrši se kompletiranje svih izmjerениh rezultata mjerena, te se vrši ponovna kontrola i pregled podataka, po postupcima, kako slijedi:

Usklađivanje satnog niza: Usklađivanje niza termina početka i završetka satnih mjerena između dobijenog niza i normalne godišnje raspodjele sati (8760 sati, 8784 u prestupnoj godini). Nalaženje redova u kojima su preskočeni pojedini sati i ubacivanje redova za nedostajuće termine.

Korekcija niza podataka – validacija: Upoređivanje niza podataka sa pojedine stanice sa ostalim stanicama u relativnoj blizini i/ili sličnim uslovima sa aspekta kvaliteta zraka.

Isključivanje podataka čija vrijednost u datom terminu se ne čini logičnom - uključujući provjere na numeričkom (tabelarnom) nizu i grafičkom ispisu (grafikoni) uvažavajući vrijednosti meteoroloških parametara.

Uzimanje u obzir poznatih lokalnih uslova koji mogu uticati na rezultate mjerena, izvora emisije i tehnoloških procesa pri procjeni validnosti podatka.

Brisanje podatka prvog/ po potrebi i više/ sata započetih mjerena nakon zastoja u radu uređaja.

U odnosu na ranije godine, kada se vršilo dodavanje cca 0.5% vrijednosti mjernog ranga uređaja na izmjerene negativne vrijednosti veće od $-3 \mu\text{g}$ za $\text{PM}_{10}, \text{PM}_{2.5}, \text{SO}_2, \text{O}_3$ i NO_2 ; veće od -0.03 mg za CO

u uslovima vrlo niskih koncentracija, sada su te vrijednosti prihvatanje kao validne. Oba principa validacije takvih podataka su prihvaćena u stručnoj praksi u onim slučajevima kada postoji objektivna procjena da mjerni uređaji rade ispravno - uz uvažavanje poznatih informacija o održavanju i umjeravanju uređaja, meteorološkoj situaciji i / ili poređenjem sa drugim stanicama u relativnoj blizini. Minorna "padanja" izmijerenih vrijednosti koncentracija u takvim uslovima spadaju u okvir tzv. Mjerne nesigurnosti uređaja.

Brisanje niza podataka u periodima kada se duži period ponavlja ista vrijednost koncentracija ili je hod minimalan. Brisanje nizova podataka u kojima su primjećene neprirodne i neočekivane oscilacije u vrijednosti koncentracije.

Brisanje podataka "ostrva" - pojedinačni rezultati u periodima bez kontinuiranog mjerjenja. Svi podaci se pregledavaju i tabelarno i grafički najmanje dva puta prije nego se izvrši njihovo brisanje ili korekcija.


Statistički pokazatelji: Za izračun statističkih pokazatelja (percentili, godišnji prosjek, maksimalne vrijednosti; broj satnih prekoračenja propisanih graničnih i tolerantnih vrijednosti) na nivou godine se koriste svi validni satni podaci unutar kalendarske godine. Za ocjenu godišnje koncentracije neophodno je imati najmanje 90% validnih satnih vrijednosti - eventualno moguće je izvršiti i sa minimalno 75% validnih satnih vrijednosti uz uslov da je broj raspoloživih validnih podataka ravnomjerno raspoređen tokom svih godišnjih doba. Za proračun srednje dnevne vrijednosti se koriste nizovi podataka unutar jednog dana u kojem je raspoloživo 18 ili više validnih satnih vrijednosti. Za proračun 8-satnih vrijednosti koriste se preklapajući nizovi podataka u kojima je raspoloživo šest ili više validnih satnih vrijednosti.

Iako značajan broj mjerjenja bude ocjenjen nevalidnim, ili se uopšte mjerena pojedinih materija uopšte ne izvrše tokom godine zbog kvarova ili nemogućnosti održavanja uređaja, obuhvat validnih mjerjenja postepenom je porastu iz godine u godinu. Detaljnija uputstva o ovome su opisana u Priručniku za kontrolu i osiguranje kvaliteta pri vršenju mjerjenja kvaliteta zraka.

U 2024. godini taj ukupni obuhvat mjerjenja je iznosio iznad 78% u odnosu na sva izvršena mjerjenja. Nedovoljna finansijska sredstva su najčešći razlog nedostatka većeg broja validnih mjerjenja, no osim toga značajna uticaj imaju i drugi faktori – sporost procedura javnih nabavki, nedovoljna tehnička obučenost osoblja operatera, a u ranijim godinama i osoblja kompanija koje su vršile održavanje kao i drugi razlozi.

4. Osiguranje i kontrola kvalitete mjerena kvaliteta zraka ("QA/QC")

Sektor životne sredine FHMZ-a je u saradnji sa Univerzitetom u Štokholmu sačinio Priručnik za kontrolu i osiguranje kvaliteta pri vršenju mjerena kvaliteta zraka („QA/QC“) koji predstavlja smjernice i procedure za rad operatera koji se bave monitoringom kvaliteta zraka. Priručnik je napravljen po uzoru na odgovarajući dokument koji se koristi u Švedskoj, a usklađen je sa domaćim propisima i direktivama važećim u Evropskoj Uniji, poštujući sve stručne i profesionalne zahtjeve. Priručnik je prihvaćen od strane stručnjaka i operatera koji se bave monitoringom kvaliteta zraka u našoj zemlji ali i od strane stručnjaka iz Švedske. Izrada priručnika je jedna od komponenti završenog IMPAQ projekta.



Priručnik sadrži upute za cijelokupni proces vršenja mjerena od izbora mjernog mjesta i mjerne opreme, rukovanja opremom, vršenja kalibracija i proračuna mjerne nesigurnosti do načina kontrole i validacije dobijenih podataka. U dogovoru sa operaterima prihvaćeno je da se u 2021. godini operateri upoznaju sa uputama i smjernicama iz priručnika i postepeno uvode prakse vođenja dokumentacije i evidencije postupaka u skladu sa Priručnikom, a da od 2022. godine pokušaju kontinuirano se u radu voditi ovim priručnikom. Kompletan priručnik je moguće preuzeti na stranici FHMZ-a www.fhmzbih.gov.ba, u odjeljku „Kvalitet zraka“.

U 2024. godini FHMZ nije uspio da u potpunosti odgovori zahtjevima osiguranja kvaliteta mjerena, prvenstveno uslijed nedovoljnih fiansijskih sredstava za obezbjeđenje redovnog obilaska stanica, kadrovskih nedostataka, neočekivanih kvarova i tromosti procedura javnih nabavki. Iako ne dobivamo sve relevantne informacije evidentno je da se osiguranje kvaliteta postepeno unapređuje kod pojedinih operatera.

5. Rezultati monitoringa kvaliteta zraka u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2024. godini

U ovom dijelu godišnjeg izvještaja su tabelarno i grafički predstavljeni statistički pokazatelji rezultata monitoringa kvaliteta zraka na mjernim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. U tabelama i na grafikonima su prikazani najznačajniji statistički pokazatelji - od ukupnog broja i obuhvata mjerena do maksimalno izmjerene vrijednosti i broja prekoračenja propisanih graničnih i tolerantnih vrijednosti na pojedinim mjernim mjestima.

Za sve posmatrane polutante neophodno je obezbjediti minimalno 90% validnih mjerena u toku godine kako bi se mogla dati ocjena stanja kvaliteta zraka sa aspekta posmatranog polutanta u odnosu na dozvoljeni broj prekoračenja. Obzirom da svi operateri imaju kontinuiran problem finansiranja vrlo skupog održavanja i kalibracije mjerne opreme, u praksi se često dešava da je obuhvat validnih mjerena znatno ispod neophodnih 90%. Stoga, ćemo ovdje prikazati neke rezultate dobijene mjerjenjima, uključujući i one stanice koji nisu obezbjedili minimum od 90%. Uz prikazane rezultate i statističke pokazatelje za svaku zagađujuću materiju na svakom mjernom mjestu je prikazan i podatak o obuhvatu validnih mjerena.

U situacijama kada je obuhvat validnih mjerena manji od 90%, mogu se koristiti i podaci u kojem je obuhvat mjerena viši od 75 % pod uslovom da su nizovi validnih mjerena ravnomjerno raspoređeni tokom godine. Iz tog razloga je nekada korisnije posmatrati statističke pokazatelje - percentile, kada nas zanima broj dozvoljenih prekoračenja u odnosu na apsolutan broj prekoračenja iz dobijenog niza podataka. Ovo treba imati u vidu prilikom interpretacije godišnjih statističkih podataka i stoga su uz svaki pojedini analizator objavljeni i podaci o godišnjem obuhvatu validnih podataka. Ipak, iz godine u godinu obuhvat podataka na godišnjem nivou je u blagom porastu.

Za izradu dnevnih i osmostanih prosjeka vrijednosti koncentracija zagađujućih materija neophodno je imati 75% validnih podataka u danu, odnosno osmosatnom periodu.

Rezultati mjerena su prikazani tabelarno, grafički i u vidu komentara. Tabelarni prikazi se uglavnom odnose na višegodišnje (2014.-2024.godina) kretanje pojedinih statističkih pokazatelja za zagađujuće materije i treba imati u vidu da znatan broj stanica u početku posmatranog perioda nije ni postojao.

5.1. Rezultati mjerena sumpor dioksida

Mjerenje koncentracije sumpor dioksida u zraku se u 2024. godini vršilo na ukupno 30 stanica u FBiH koje su dostavile podatke u FHMZ. Ukupno je obavljeno 84% validnih satnih mjerena, što se može smatrati zadovoljavajućim. Na 20 stanica validnih satnih mjerena je bilo više od 90%, a na ukupno 26 stanica više od 75%. Imajući u obzir podatke iz prethodnih godina, ovo se može smatrati zadovoljavajućim. Stanica Kakanj Općina je počela sa radom krajem godine i nije mogla ostaviti značajan obuhvat godišnjih mjerena. Na samo četiri stanica validnih satnih mjerena je bilo manje od 75% (Kakanj- Općina, Goražde, Jajce, Zenica -Tetovo), pa je cjelogodišnje mjerjenje je ocjenjeno nevalidnim.

Granična vrijednost srednje godišnje koncentracije sumpor dioksida iznosi $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Za ocjenu neophodno 90% validnih podataka u toku godine. Izuzetno se mogu koristiti i podaci sa stanica na

kojima je obuhvat validnih podataka iznad 75% uz uslov da su validna mjerena ravnomjerno raspoređena tokom godine.

Dozvoljeni broj dana sa prekoračenjem satne granične vrijednosti koncentracije sumpor dioksida koja iznosi $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$ je 24 puta u toku godine. Statistički pokazatelj *percentil* 99.73 odgovara 25-oj najvišoj vrijednosti u nizu satnih mjerena te je ovaj pokazatelj preporučen za usporedbu i ocjenu kod svih stanica na kojima su validna mjerena pravilno raspoređena tokom godine. Naravno, što je obuhvat validnih mjerena veći to je ovaj pokazatelj precizniji. Ukoliko je vrijednost ovog pokazatelja viša od $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$ to implicira da je na tom mjernom mjestu došlo do prekobrojnog prekoračenja propisane satne granične vrijednosti.

Dozvoljeni broj prekoračenja dnevne granične vrijednosti koncentracije sumpordioksida koja iznosi $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ je 3 puta u toku godine. Statistički pokazatelj *percentil* 99.2 odgovara četvrtoj vrijednosti u nizu dnevnih mjerena te je ovaj pokazatelj preporučen za usporedbu i ocjenu kod svih stanica na kojima su validna mjerena pravilno raspoređena tokom godine. Ukoliko je vrijednost ovog pokazatelja viša od $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ to implicira da je na tom mjernom mjestu došlo do prekobrojnog prekoračenja propisane dnevne granične vrijednosti.


Srednje godišnje koncentracije sumpordioksida su u 2024. godini bile više od dozvoljene vrijednosti u Visokom, Kaknju (Doboj i Centar), Zenici (Brist, Radakovo) i Živinicama. Uglavnom je riječ o mjestima u kojima su granične vrijednosti prekoračene i u ranijim godinama. Vrijednosti srednjih godišnjih koncentracija u 2024. godini (višegodišnji prikaz u tabeli broj 5.), generalno govoreći, ne pokazuju značajne promjene u odnosu na raniji period. Na svim mjernim mjestima prisutna su blaga smanjenja ili koncentracije slične onima iz prethodnih godina.

U 2024. godini, godišnji hod koncentracija sumpordioksida je odgovarao ranijim godinama - najviše vrijednosti se dosežu tokom zime, grijne sezone i stabilnih meteoroloških uslova. Na pojedinim mjernim mjestima su dosezane izuzetno visoke dnevne vrijednosti koncentracija u odnosu na propisanu graničnu vrijednost ($>125 \mu\text{g}/\text{m}^3$), a kada su zabilježene temperaturne inverzije tokom hladnijeg dijela godine, na pojedinim mjernim i najniže vrijednosti u prethodnom periodu. Na stanicama: Vogošća, Visoko, Zenica (Brist i Centar), Kakanj Centar i Tešanj zabilježene su najviše i dnevne i satne koncentracije u periodu od kada su stanice počele sa radom. U Tuzli na mjernoj stanici Bukinje je izmjerena i najveća satna koncentracija SO₂ u 2024. godini na području FBiH.

Pregledom broja dana sa prekoračenjem granične vrijednosti uočava se još lošije stanje nego posmatrajući srednje godišnje vrijednosti, jer se posmatrajući ovaj parametar u mjerna mesta sa prekoračenjima graničnih vrijednosti u broju većem od dozvoljenog pridružuju i neke druge stanice. Dozvoljena su 3 dana sa prekoračenjem granične vrijednosti. Pojedina mesta imaju izuzetno visok broj dana sa prekoračenjima dnevne granične vrijednosti za sumpordioksid – sva mjerna mesta u Zeničko-dobojskom i Tuzlanskom kantonu.

Pokazatelj percentil 99.2 dnevnih vrijednosti pokazuje da su najviše vrijednosti slične kao i prošlogodišnje u Kantonu Sarajevo na svim stanicama (osim u Ilijašu), zatim u Livnu, Bihaću i Mostaru kao i u Tuzlanskom kantonu. Međutim na mjernim mjestima u Zeničko-dobojskom kantonu vrijednost ovog pokazatelja je znatno porasla za čak 50-100%. Percentil 99.2 je nešto korisniji za ocjenu stanja u odnosu na ukupan broj dana sa prekoračenjima, jer se pomoću njega može steći uvid u stanje i na onim mjernim mjestima na kojima je ostvaren nešto manji obim validnih mjerena.

Grafikon br. 2.: Obuhvat validnih mjerjenja sumpordioksida na mjernim mjestima u Federaciji BiH u 2024. godini (u %):



| SO ₂ | Tabela broj 4. Obuhvat validnih mjerjenja SO ₂ (u %) (zeleno: više od 90%, plavo: 75-90%, sivo: manje od 75%) | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sarajevo Vijećnica | | | 57 | 87 | 93 | 96 | 47 | 90 | 97 | 88 | 94 |
| Sarajevo Bjelave | | | 95 | 80 | 88 | 68 | | 16 | 94 | 95 | 92 |
| Sarajevo Otoka | 86 | 63 | 79 | 83 | 89 | 99 | 89 | 91 | 95 | 98 | 95 |
| Iličići | 78 | 94 | 36 | 93 | 95 | 98 | 91 | 90 | 94 | 94 | 90 |
| Vogošća | | | | | | | | | 34 | 98 | 92 |
| Ivan Sedlo | | 17 | 28 | 90 | 94 | 93 | 99 | 92 | 91 | 61 | 91 |
| Hadžići | | | | | | | | 16 | 96 | 34 | 97 |
| Ilijaš | | | | 13 | 91 | 94 | 86 | 86 | 94 | 97 | 92 |
| Visoko | | | | | | 35 | 91 | 85 | 86 | 94 | 88 |
| Kakanj Doboj | | | 38 | 96 | 90 | 33 | 93 | 82 | 87 | 88 | 83 |
| Kakanj Centar | | | | | | | | | | 97 | 96 |
| Kakanj Općina | | | | | | | | | | | 8 |
| Zenica Brist | 67 | 22 | 95 | 75 | 69 | 65 | 98 | 82 | 19 | 98 | 97 |
| Zenica Tetovo | 98 | 45 | 3 | 48 | 96 | 98 | 99 | 92 | 90 | 96 | 50 |
| Zenica Centar | 98 | 97 | 90 | 99 | 97 | 98 | 99 | 99 | 96 | 99 | 93 |
| Zenica Radakovo | 98 | 96 | 88 | 29 | 99 | 98 | 97 | | 40 | 96 | 91 |
| Vranduk | | | | | 7 | 87 | 32 | 95 | 95 | 88 | 88 |
| Maglaj | | | | | | | 22 | 62 | | 94 | 86 |
| Tešanj | | | | | | | | 90 | 92 | 61 | 90 |
| Goražde | | | 96 | 70 | 96 | 66 | 79 | 69 | | 56 | 13 |
| Travnik | | | | | | | | | 57 | 92 | 93 |
| Jajce | 72 | 81 | 99 | 94 | 61 | 84 | 84 | 94 | 33 | 64 | 64 |
| Bihać | | | | | | | | 50 | 80 | 83 | 97 |
| Livno | | | | | | | | 43 | 82 | 62 | 97 |
| Mostar | | | | | | | | | | 74 | 95 |
| Živinice | | | 5 | 97 | 97 | 86 | 99 | 99 | 89 | 77 | 88 |
| Tuzla Skver | 79 | 56 | 91 | 96 | 98 | 95 | 99 | 97 | 89 | 94 | 91 |
| Tuzla Bukiće | 60 | 42 | 81 | 99 | 92 | 51 | 99 | 98 | 99 | 97 | 87 |
| Tuzla BKC | 89 | 48 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 73 | 96 |
| Lukavac | | 52 | 86 | 99 | 95 | 99 | 99 | 79 | 99 | 99 | 96 |

Grafikon br. 3.: Srednje godišnje koncentracije sumpordioksida na mjernim mjestima u Federaciji BiH u 2024. godini. (stanice koje su ostvarile više od 75% validnih mjerjenja). Granična vrijednost iznosi $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$:





Tabela broj 5.: Srednje godišnje koncentracije sumpordioksida (u $\mu\text{g}/\text{m}^3$). Crveno su označene stanice na kojima je prekoračena granična vrijednost ($>50 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Podaci za stanice na kojima je ostvareno više od 75% validnih mjerjenja.


| SO ₂ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 20 | 12 | 13 | | 17 | 11 | 8 | 8 |
| Sarajevo Vijećnica | | | | 20 | 12 | 13 | | 17 | 11 | 8 | 8 |
| Sarajevo Bjelave | | | 15 | 16 | 16 | | | | 13 | 19 | 17 |
| Sarajevo Otoka | 28 | | 21 | 27 | 20 | 21 | 27 | 31 | 21 | 18 | 13 |
| Ilići | 56 | 31 | | 25 | 26 | 22 | 30 | 32 | 25 | 20 | 17 |
| Vogošća | | | | | | | | | | 17 | 12 |
| Ivan Sedlo | | | | 12 | 15 | 17 | 14 | 16 | 16 | 10 | 9 |
| Hadžići | | | | | | | | | 24 | | 19 |
| Ilijaš | | | | 32 | 32 | 32 | 35 | 32 | 28 | 26 | 20 |
| Visoko | | | | | | | 77 | 76 | 101 | 81 | 70 |
| Kakanj Doboj | | | 92 | 74 | 72 | | 87 | 67 | 68 | 51 | 58 |
| Kakanj Centar | | | | | | | | | | 49 | 113 |
| Kakanj Općina | | | | | | | | | | | |
| Zenica Brist | | | 59 | 84 | | | 97 | 87 | 92 | 56 | 85 |
| Zenica Tetovo | 102 | | | | 95 | 116 | 78 | 73 | 58 | 62 | |
| Zenica Centar | 76 | 90 | 78 | 82 | 73 | 60 | 86 | 91 | 71 | 47 | 43 |
| Zenica Radakovo | 88 | 107 | 61 | | 79 | 58 | 92 | | | 58 | 83 |
| Vranduk | | | | | | 63 | | 59 | 92 | 64 | 49 |
| Maglaj | | | | | | | | | | 48 | 46 |
| Tešanj | | | | | | | | 33 | 36 | | 29 |
| Goražde | | | 7 | | 9 | | 8 | | | | |
| Travnik | | | | | | | | | | 37 | 28 |
| Jajce | | 23 | 12 | 14 | | | 11 | 11 | 14 | | |
| Bihać | | | | | | | | | 5 | 4 | 5 |
| Livno | | | | | | | | | 14 | | 8 |
| Mostar | | | | | | | | | | | 10 |
| Žvinice | | | | 86 | 67 | 84 | 101 | 110 | 99 | 73 | 63 |
| Tuzla Skver | 63 | | 82 | 66 | 42 | 42 | 40 | 43 | 94 | 84 | 45 |
| Tuzla Bukiće | | | 74 | 53 | 46 | 49 | 64 | 51 | 76 | 49 | 37 |
| Tuzla BKC | 83 | | 97 | 78 | 48 | 41 | 64 | 72 | 87 | 59 | 35 |
| Lukavac | | | 50 | 68 | 54 | 44 | 53 | 46 | 43 | 32 | 34 |

Grafikon br. 4.: Najviša izmjerena dnevna koncentracija SO₂ (u µg/m³) u 2024. godini




| SO ₂ | Tabela broj 6.: Najviša izmjerena dnevna koncentracija SO ₂ (u µg/m ³) | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sarajevo Vijećnica | | | 100 | 142 | 100 | 114 | 69 | 84 | 140 | 52 | 84 |
| Sarajevo Bjelave | | | 176 | 132 | 117 | 170 | | 41 | 49 | 77 | 115 |
| Sarajevo Otoka | 86 | 195 | 153 | 229 | 116 | 113 | 124 | 134 | 152 | 80 | 113 |
| Ilička | 347 | 206 | 121 | 177 | 145 | 105 | 136 | 135 | 180 | 92 | 138 |
| Vogošća | | | | | | | | | 52 | 99 | 148 |
| Ivan Sedlo | | 206 | 101 | 117 | 94 | 69 | 125 | 79 | 73 | 70 | 86 |
| Hadžići | | | | | | | | 120 | 106 | 58 | 113 |
| Ilijaš | | | | 81 | 228 | 235 | 245 | 171 | 257 | 214 | 245 |
| Visoko | | | | | | 230 | 432 | 303 | 361 | 405 | 499 |
| Kakanj Dobojski | | | 1019 | 496 | 410 | 274 | 580 | 281 | 375 | 182 | 507 |
| Kakanj Centar | | | | | | | | | | 189 | 958 |
| Kakanj Općina | | | | | | | | | | | 730 |
| Zenica Brist | 284 | 307 | 611 | 430 | 499 | 543 | 560 | 393 | 457 | 444 | 564 |
| Zenica Tetovo | 709 | 636 | 711 | 479 | 490 | 575 | 512 | 290 | 233 | 273 | 277 |
| Zenica Centar | 655 | 565 | 644 | 449 | 488 | 360 | 473 | 421 | 398 | 239 | 869 |
| Zenica Radakovo | 954 | 691 | 690 | 498 | 382 | 367 | 633 | | 241 | 348 | 1044 |
| Vranduk | | | | | 389 | 450 | 389 | 300 | 422 | 403 | 346 |
| Maglaj | | | | | | | 177 | 163 | | 176 | 153 |
| Tešanj | | | | 44 | 20 | 22 | 31 | 25 | 23 | | 423 |
| Goražde | | | | | | | | | | 27 | 27 |
| Travnik | | | | | | | | | 173 | 242 | 182 |
| Jajce | 60 | 142 | 95 | 62 | 68 | 67 | 66 | 37 | 47 | 44 | 41 |
| Bihać | | | | | | | | | 9 | 13 | 10 |
| Livno | | | | | | | | | 19 | 46 | 27 |
| Mostar | | | | | | | | | | 32 | 23 |
| Živinice | | | 304 | 720 | 367 | 317 | 470 | 388 | 404 | 311 | 366 |
| Tuzla Skver | 288 | 549 | 418 | 529 | 258 | 147 | 1199 | 256 | 342 | 232 | 374 |
| Tuzla Bukićevo | 170 | 210 | 387 | 490 | 257 | 272 | 896 | 311 | 336 | 209 | 277 |
| Tuzla BKC | 436 | 503 | 437 | 689 | 261 | 244 | 2043 | 352 | 339 | 185 | 149 |
| Lukavac | | | 428 | 253 | 508 | 196 | 162 | 620 | 197 | 138 | 203 |

Grafikon br. 5.: Broj dana sa dnevnom koncentracijom sumpordioksida višom od granične vrijednosti ($>125 \mu\text{g}/\text{m}^3$) u 2024. godini (stanice koje su ostvarile više od 75% validnih mjerena). Dozvoljena su tri dana sa prekoračenjem g.v.:




| SO₂ | <i>Tabela broj 7.: Najviša izmjerena satna koncentracija SO₂ (u $\mu\text{g}/\text{m}^3$)</i> | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sarajevo Vijećnica | | | 512 | 794 | 422 | 463 | 178 | 275 | 433 | 336 | 306 |
| Sarajevo Bjelave | | | 499 | 872 | 743 | 438 | | 91 | 119 | 227 | 685 |
| Sarajevo Otoka | 201 | 422 | 64 | 393 | 265 | 339 | 222 | 261 | 324 | 179 | 298 |
| Ilići | 521 | 416 | 215 | 363 | 403 | 337 | 522 | 362 | 416 | 403 | 278 |
| Vogošća | | | | | | | | | 362 | 457 | 605 |
| Ivan Sedlo | | 391 | 270 | 310 | 298 | 288 | 412 | 412 | 340 | 202 | 321 |
| Hadžići | | | | | | | | 359 | 372 | 252 | 269 |
| Ilijaš | | | | 187 | 785 | 624 | 424 | 688 | 741 | 699 | 769 |
| Visoko | | | | | | 706 | 955 | 462 | 1285 | 1297 | 1349 |
| Kakanj Doboj | | | 1339 | 1256 | 1146 | 1005 | 1379 | 1087 | 1117 | 321 | 1335 |
| Kakanj Centar | | | | | | | | | | 335 | 1903 |
| Kakanj Općina | | | | | | | | | | | 1027 |
| Zenica Brist | 555 | 423 | 881 | 807 | 961 | 993 | 1092 | 900 | 856 | 974 | 1123 |
| Zenica Tetovo | 1219 | 423 | 881 | 807 | 1198 | 1101 | 945 | 914 | 857 | 636 | 1102 |
| Zenica Centar | 1314 | 1252 | 1335 | 762 | 998 | 814 | 857 | 412 | 906 | 390 | 1371 |
| Zenica Radakovo | 1342 | 1353 | 1066 | 852 | 708 | 672 | 928 | | 612 | 1105 | 1331 |
| Vranduk | | | | | 559 | 797 | 830 | 791 | 911 | 907 | 830 |
| Maglaj | | | | | | | 615 | 819 | | 306 | 692 |
| Tešanj | | | | | | | | 423 | 424 | 291 | 741 |
| Goražde | | | 435 | 38 | 72 | 80 | 84 | 49 | | 206 | 54 |
| Travnik | | | | | | | | | 783 | 900 | 576 |
| Jajce | 273 | 71 | 200 | 257 | 261 | 244 | 177 | 124 | 114 | 176 | 164 |
| Bihać | | | | | | | | 49 | 56 | 45 | 20 |
| Livno | | | | | | | | 44 | 204 | 262 | 71 |
| Mostar | | | | | | | | | | 168 | 55 |
| Živinice | | | 706 | 1351 | 758 | 686 | 1098 | 877 | 884 | 804 | 736 |
| Tuzla Skver | 1154 | 994 | 1056 | 1441 | 827 | 616 | 2047 | 1236 | 1501 | 892 | 1305 |
| Tuzla Bukinje | 945 | 1403 | 1747 | 1298 | 749 | 1523 | 2203 | 1475 | 1891 | 1417 | 2121 |
| Tuzla BKC | 1094 | 862 | 1637 | 1757 | 1138 | 831 | 4197 | 1156 | 1666 | 1364 | 1226 |
| Lukavac | | 1790 | 827 | 1552 | 927 | 785 | 1220 | 694 | 638 | 999 | 1725 |

Grafikon br. 6: Vrijednost 99.2 percentila dnevnih vrijednosti koncentracija sumpordioksida u 2024. godini - statistički četvrtja najviša vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Prekoračenje vrijednosti od $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ukazuje na prekoračenje broja dozvoljenih dana u godini sa koncentracijom iznad granične vrijednosti:



| SO2 | Tabela broj 8.: Percentil 99.2 za srednje dnevne vrijednosti SO2 (granična vrijednost $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Crveno: prekoračena granična vrijednost | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Sarajevo Vijećnica | | | 47 | 88 | 80 | 65 | 40 | 56 | 76 | 43 | 48 | |
| Sarajevo Bjelave | | | 113 | 79 | 98 | 96 | | 39 | 40 | 65 | 80 | |
| Sarajevo Otoka | 61 | 193 | 102 | 165 | 106 | 87 | 92 | 87 | 91 | 66 | 67 | |
| Ilijza | 256 | 157 | 117 | 115 | 129 | 93 | 115 | 94 | 111 | 81 | 81 | |
| Vogošća | | | | | | | | | 50 | 66 | 84 | |
| Ivan Sedlo | | 135 | 76 | 79 | 81 | 62 | 51 | 53 | 58 | 54 | 44 | |
| Hadžići | | | | | | | | 105 | 88 | 40 | 80 | |
| Ilijas | | | | 76 | 173 | 189 | 150 | 136 | 124 | 119 | 149 | |
| Visoko | | | | | | 170 | 335 | 237 | 301 | 301 | 436 | |
| Kakanj Doboj | | | 729 | 369 | 309 | 255 | 369 | 245 | 263 | 156 | 388 | |
| Kakanj Centar | | | | | | | | | | 160 | 708 | |
| Kakanj Općina | | | | | | | | | | | | |
| Zenica Brist | 216 | 271 | 504 | 401 | 490 | 437 | 428 | 306 | 437 | 396 | 495 | |
| Zenica Tetovo | 381 | 547 | 706 | 383 | 396 | 443 | 347 | 248 | 158 | 223 | | |
| Zenica Centar | 513 | 478 | 427 | 297 | 293 | 269 | 353 | 239 | 273 | 177 | 417 | |
| Zenica Radakovo | 558 | 543 | 523 | 449 | 255 | 268 | 427 | | 234 | 302 | 554 | |
| Vranduk | | | | | 371 | 294 | 365 | 254 | 312 | 362 | 284 | |
| Maglaj | | | | | | | 177 | 135 | | 153 | 125 | |
| Tešanj | | | | | | | | 124 | 164 | 153 | 226 | |
| Goražde | | | 26 | 19 | 18 | 26 | 18 | 21 | | 27 | | |
| Travnik | | | | | | | | | 154 | 201 | 160 | |
| Jajce | 51 | 130 | 77 | 51 | 54 | 57 | 55 | 28 | 45 | 35 | | |
| Bihać | | | | | | | | 9 | 12 | 9 | 9 | |
| Livno | | | | | | | | 13 | 36 | 16 | 25 | |
| Mostar | | | | | | | | | | 30 | 22 | |
| Živinice | | | 295 | 481 | 302 | 288 | 332 | 298 | 347 | 293 | 255 | |
| Tuzla Skver | 258 | 354 | 331 | 438 | 159 | 139 | 291 | 163 | 313 | 207 | 255 | |
| Tuzla Bukinje | 161 | 280 | 261 | 359 | 167 | 203 | 445 | 186 | 200 | 153 | 167 | |
| Tuzla BKC | 360 | 449 | 388 | 488 | 186 | 166 | 410 | 216 | 277 | 184 | 128 | |
| Lukavac | | 369 | 211 | 294 | 147 | 127 | 275 | 163 | 94 | 100 | 135 | |

Grafikon br. 7.: Ukupan broj satnih vrijednosti koncentracija sumpordioksida u 2024. godini viših od granične vrijednosti ($350 \mu\text{g}/\text{m}^3$) - stanice koje su ostvarile više od 75% validnih mjerena:



| SO ₂ | Tabela broj 9.: Percentil 99.73 za satne vrijednosti SO ₂ (granična vrijednost $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Crveno: prekoračena granična vrijednost | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sarajevo Vijećnica | | | 152 | 164 | 169 | 163 | 116 | 134 | 163 | 194 | 126 |
| Sarajevo Bjelave | | | 214 | 182 | 210 | 217 | | 82 | 63 | 172 | 182 |
| Sarajevo Otoka | 107 | 252 | 154 | 258 | 177 | 167 | 145 | 159 | 183 | 177 | 132 |
| Ilijčica | 405 | 234 | 169 | 205 | 237 | 170 | 190 | 176 | 221 | 316 | 171 |
| Vogošća | | | | | | | | | 144 | 376 | 202 |
| Ivan Sedlo | | 304 | 166 | 148 | 152 | 127 | 117 | 114 | 137 | 200 | 103 |
| Hadžići | | | | | | | | 284 | 168 | 229 | 141 |
| Ilijaš | | | | 142 | 358 | 315 | 308 | 331 | 294 | 671 | 330 |
| Visoko | | | | | | 513 | 632 | 462 | 871 | 1091 | 840 |
| Kakanj Doboј | | | 1195 | 941 | 946 | 663 | 1115 | 461 | 825 | 297 | 853 |
| Kakanj Centar | | | | | | | | | | 308 | 1370 |
| Kakanj Općina | | | | | | | | | | | |
| Zenica Brist | 329 | 392 | 656 | 644 | 686 | 736 | 697 | 542 | 748 | 837 | 869 |
| Zenica Tetovo | 827 | 865 | 1031 | 718 | 755 | 865 | 668 | 569 | 352 | 594 | |
| Zenica Centar | 795 | 717 | 797 | 517 | 483 | 454 | 564 | 461 | 449 | 374 | 854 |
| Zenica Radakovo | 830 | 891 | 752 | 786 | 478 | 434 | 640 | | 396 | 877 | 1057 |
| Vranduk | | | | | 546 | 513 | 547 | 419 | 525 | 735 | 528 |
| Maglaj | | | | | | | 475 | 419 | | 284 | 340 |
| Tešanj | | | | | | | | 247 | 298 | 268 | 396 |
| Goražde | | | 47 | 20 | 33 | 46 | 34 | 32 | | | |
| Travnik | | | | | | | | | 282 | 878 | 260 |
| Jajce | 82 | 204 | 111 | 98 | 105 | 122 | 106 | 58 | 89 | 161 | |
| Bihać | | | | | | | | 29 | 20 | 28 | 13 |
| Livno | | | | | | | | 15 | 48 | 127 | 28 |
| Mostar | | | | | | | | | | 89 | 35 |
| Živinice | | | 647 | 789 | 494 | 496 | 595 | 544 | 598 | 678 | 470 |
| Tuzla Skver | 451 | 687 | 703 | 595 | 361 | 259 | 961 | 427 | 520 | 769 | 508 |
| Tuzla Bukiňe | 499 | 700 | 552 | 591 | 446 | 507 | 928 | 643 | 639 | 1164 | 619 |
| Tuzla BKC | 589 | 655 | 686 | 718 | 444 | 315 | 1576 | 517 | 524 | 805 | 332 |
| Lukavac | | 705 | 455 | 859 | 536 | 466 | 707 | 407 | 355 | 770 | 432 |

Tabela broj 10. Neki statistički pokazatelji rezultata mjerjenja sumpor dioksida u 2024. godini u Federaciji BiH:

| SO₂ | Obuhvat validnih mjerjenja (%) | Srednja godišnja konc. (GV 50 µg/m³) | Broj dana sa dnevnom konc. >125 µg/m³ | Percentil 99,2 (odgovara 4.najvišoj 24h konc.) | Broj validnih 24h prosjeka | Najviša 24-h koncentracija (µg/m³) | Broj sati sa satnom konc.>350 µg/m³ | Percentil 99,73 (odgovara 25.najvišoj satnoj konc.) | Najviša satna vrijednost (µg/m³) |
|---------------------------|---------------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Sarajevo Vijećnica | 94 | 8 | 0 | 48 | 334 | 84 | 0 | 126 | 306 |
| Sarajevo Bjelave | 92 | 17 | 0 | 80 | 353 | 115 | 2 | 182 | 685 |
| Sarajevo Otoka | 95 | 13 | 0 | 67 | 346 | 113 | 0 | 132 | 298 |
| Iličići | 90 | 17 | 1 | 81 | 323 | 138 | 0 | 171 | 278 |
| Vogošća | 92 | 12 | 1 | 84 | 322 | 148 | 8 | 202 | 605 |
| Ivan Sedlo | 91 | 9 | 0 | 44 | 333 | 86 | 0 | 103 | 321 |
| Hadžići | 97 | 19 | 0 | 80 | 358 | 113 | 0 | 141 | 269 |
| Ilijaš | 92 | 20 | 3 | 149 | 333 | 245 | 19 | 330 | 769 |
| Visoko | 88 | 70 | 48 | 436 | 343 | 499 | 292 | 840 | 1349 |
| Kakanj Dobojski | 83 | 58 | 26 | 388 | 312 | 507 | 208 | 853 | 1335 |
| Kakanj Centar | 96 | 113 | 96 | 708 | 351 | 958 | 628 | 1370 | 1903 |
| Kakanj Općina | 8 | | 11 | | 29 | 730 | 88 | | 1027 |
| Zenica Brist | 97 | 85 | 69 | 495 | 355 | 564 | 363 | 869 | 1123 |
| Zenica Tetovo | 50 | | 26 | | 172 | 277 | 46 | | 1102 |
| Zenica Centar | 93 | 43 | 15 | 417 | 331 | 869 | 105 | 854 | 1371 |
| Zenica Radakovo | 91 | 83 | 67 | 554 | 331 | 1044 | 340 | 1057 | 1331 |
| Vranduk | 88 | 49 | 26 | 284 | 311 | 346 | 86 | 528 | 830 |
| Maglaj | 86 | 46 | 3 | 125 | 310 | 153 | 19 | 340 | 692 |
| Tešanj | 90 | 29 | 7 | 226 | 356 | 423 | 30 | 396 | 741 |
| Goražde | 13 | | 0 | | 49 | 27 | 0 | | 54 |
| Travnik | 93 | 28 | 5 | 160 | 338 | 182 | 5 | 260 | 576 |
| Jajce | 64 | | 0 | | 234 | 41 | 0 | | 164 |
| Bihać | 97 | 5 | 0 | 9 | 353 | 10 | 0 | 13 | 20 |
| Livno | 97 | 8 | 0 | 25 | 353 | 27 | 0 | 28 | 71 |
| Mostar | 95 | 10 | 0 | 22 | 339 | 23 | 0 | 35 | 55 |
| Živinice | 88 | 63 | 48 | 255 | 319 | 366 | 90 | 470 | 736 |
| Tuzla Skver | 91 | 45 | 27 | 255 | 315 | 374 | 70 | 508 | 1305 |
| Tuzla Bukinje | 87 | 37 | 5 | 167 | 317 | 277 | 85 | 619 | 2121 |
| Tuzla BKC | 96 | 35 | 4 | 128 | 351 | 149 | 20 | 332 | 1226 |
| Lukavac | 96 | 34 | 4 | 135 | 351 | 203 | 39 | 432 | 1725 |

5.2. Rezultati mjerena azotnog dioksida

Mjerenje koncentracije azotnog dioksida u zraku se u 2024. vršilo na ukupno 27 stanica u FBiH koje su dostavile podatke u FHMZ. Obim validnih mjerena je iznosio oko 88%. Na 17 stanica validnih satnih mjerena je bilo više od 90%, a na ukupno 24 stanice više od 75%. Ispod 75 % validnih satnih mjerena je bilo na dvije stanice (Kakanj Općina i Tetovo), a na stanici Goražde nije bilo mjerena.


- Granična vrijednost srednje godišnje koncentracije azotnog dioksida iznosi $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Za ocjenu neophodno 90% validnih podataka u toku godine. Izuzetno se mogu koristiti i podaci sa stanica na kojima je obuhvat validnih podataka iznad 75% uz uslov da su validna mjerena ravnomjerno raspoređena u svim dijelovima godine.
- Dozvoljeni broj dana sa prekoračenjem satne granične ($>200 \mu\text{g}/\text{m}^3$) vrijednosti koncentracije azotnog dioksida je 18 puta u toku godine.
- Statistički pokazatelj *percentil 99.79* odgovara 19-oj najvišoj vrijednosti u nizu satnih mjerena te je ovaj pokazatelj preporučen za usporedbu i ocjenu kod svih stanica na kojima su validna mjerena pravilno raspoređena tokom godine. Naravno, što je obuhvat validnih mjerena veći to je ovaj pokazatelj precizniji.
- Dnevna granična vrijednost koncentracije azotnog dioksida iznosi $85 \mu\text{g}/\text{m}^3$, a dozvoljeni broj prekoračenja toku godine nije definisan.

Mjerenja azotnog dioksida u 2024. godini uz izuzetak nekoliko gradova se mogu smatrati uspješnim. Podaci o mjerenu azotnog dioksida nisu evidentirani sa mjerene stanice u Goraždu. Nešto slabiji obim validnih mjerena je bio u Zenici Tetovo, dok je na ostalim mjernim mjestima zadovoljavajući. U 2024. godini mjerena azotnog dioksida su pokrenuta na mjernej stanici Kakanj Općina.

Srednje godišnje koncentracije azotnog dioksida u 2024. godini, iako postoje blage oscilacije, pokazuju slične vrijednosti kao i prethodnih godina (Tabela broj 12.). Na mјernom mjestu Otoka u Sarajevu vrijednosti srednje godišnje koncentracije su bliske graničnoj vrijednosti, ali je ne prelaze. Na stanici u Sarajevu (Otoka, Vijećnica i Bjelave) u 2024. godini su povremeno prekoračene dnevne granične vrijednosti. U Kakanju (Doboj) i u Živinicama u nekoliko navrata su kratkotrajno dostizane visoke vrijednosti satnih koncentracija.


Godišnji izvještaj o kvalitetu zraka u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2024. godinu

Grafikon br. 8.: Obuhvat validnih mjerena azotnog dioksida na mjernim mjestima u Federaciji BiH u 2024. godini (u %):




| NO ₂ | Tabela broj 11. Obuhvat validnih mjerena NO ₂ (u %) (zeleno: više od 90%, plavo: 75-90%, sivo : manje od 75%) | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sarajevo Vijećnica | | | 35 | 93 | 92 | 87 | 60 | 91 | 97 | 95 | 99 |
| Sarajevo Bjelave | | | 96 | 83 | 91 | 93 | 89 | 90 | 94 | 96 | 80 |
| Sarajevo Otoka | 97 | 62 | 46 | 93 | 96 | 97 | 89 | 93 | 91 | 97 | 97 |
| Iliča | 91 | 72 | 95 | 91 | 90 | 62 | 77 | 99 | 96 | 96 | 98 |
| Vogošća | | | | | | | | | 34 | 98 | 99 |
| Ivan Sedlo | | | | | | | | | 82 | 84 | 94 |
| Hadžići | | | | | | | | 16 | 97 | 33 | 98 |
| Ilijaš | | | | 13 | 91 | 87 | 88 | 85 | 96 | 98 | 95 |
| Kakanj Doboj | | | | 70 | 32 | 92 | 88 | 87 | 83 | 95 | 92 |
| Kakanj Centar | | | | | | | | | 99 | 100 | |
| Kakanj Općina | | | | | | | | | | | 8 |
| Zenica Brist | 10 | 2 | 95 | 73 | | 5 | 72 | 91 | 75 | 50 | 97 |
| Zenica Tetovo | 72 | 97 | 98 | 65 | 85 | 93 | 99 | 50 | 50 | 96 | 60 |
| Zenica Centar | 99 | 98 | 59 | | 59 | 92 | 73 | | 96 | 78 | 98 |
| Zenica Radakovo | 98 | 92 | 93 | 66 | 87 | 49 | | 53 | 92 | 99 | 98 |
| Tešanj | | | | | | | | 90 | 92 | 77 | 77 |
| Goražde | | | 96 | 98 | 57 | 92 | 59 | 27 | | | |
| Travnik | | | | | | | | | 59 | 92 | 92 |
| Jajce | 94 | 96 | 97 | 87 | 95 | 22 | 67 | 94 | 94 | 66 | 96 |
| Bihać | | | | | | | | 41 | 83 | 77 | 80 |
| Livno | | | | | | | | 51 | 91 | 98 | 96 |
| Mostar | | | | | | | | | | 68 | 87 |
| Živinice | | | 6 | 89 | 75 | 96 | 99 | 99 | 89 | 90 | 82 |
| Tuzla Skver | 91 | 56 | 95 | 98 | 99 | 29 | 98 | 97 | 94 | 96 | 93 |
| Tuzla Bukinje | 83 | 38 | 91 | 99 | 98 | 49 | 92 | 99 | 99 | 79 | 99 |
| Tuzla BKC | 87 | 50 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 96 | 93 | 100 |
| Lukavac | | 48 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 76 | 81 |

Grafikon br.9.: Srednje godišnje koncentracije azotnog dioksida na mjernim mjestima u FBiH u 2024. godini (u $\mu\text{g}/\text{m}^3$):




| NO ₂ | Tabela broj 12. Srednje godišnje koncentracije NO ₂ (u µg/m ³). Granična vrijednost >40 u µg/m ³ | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sarajevo Vijećnica | | | | 22 | 26 | 24 | | 20 | 21 | 21 | 21 |
| Sarajevo Bjelave | | | 20 | 21 | 23 | 21 | 18 | 20 | 17 | 21 | 21 |
| Sarajevo Otoka | 44 | | | 41 | 35 | 35 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 |
| Iliča | 30 | | 19 | 31 | 29 | | 33 | 25 | 26 | 26 | 25 |
| Vogošća | | | | | | | | | | 18 | 19 |
| Ivan Sedlo | | | | | | | | 4 | 2 | 3 | |
| Hadžići | | | | | | | | | 17 | 20 | 18 |
| Ilijaš | | | | | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| Kakanj Doboj | | | | | | 11 | 20 | 14 | 18 | 15 | 13 |
| Kakanj Centar | | | | | | | | | 22 | 24 | |
| Kakanj Općina | | | | | | | | | | | |
| Zenica Brist | | | 19 | | | | | 19 | 12 | 11 | 9 |
| Zenica Tetovo | | 23 | 22 | | 28 | 34 | 35 | | | 27 | |
| Zenica Centar | 22 | 25 | | | | 15 | | | 21 | 18 | 24 |
| Zenica Radakovo | 24 | 27 | 22 | | | | | | 21 | 20 | 17 |
| Tešanj | | | | | | | | 13 | 14 | 13 | 12 |
| Goražde | | | | 10 | 11 | | | | | | |
| Travnik | | | | | | | | | | 13 | 14 |
| Jajce | 9 | 12 | 15 | 17 | 12 | | | 12 | 10 | 11 | 9 |
| Bihać | | | | | | | | | 10 | 10 | 9 |
| Livno | | | | | | | | | 12 | 13 | 13 |
| Mostar | | | | | | | | | | 10 | 11 |
| Živinice | | | | 23 | 21 | 23 | 20 | 25 | 22 | 26 | 26 |
| Tuzla Skver | 26 | | 28 | 27 | 23 | | 18 | 25 | 27 | 28 | 29 |
| Tuzla Bukinje | 15 | | 16 | 11 | 14 | | 15 | 19 | 20 | 26 | 15 |
| Tuzla BKC | 27 | | 32 | 32 | 33 | 27 | 20 | 24 | 22 | 32 | 31 |
| Lukavac | | | 18 | 24 | 24 | 23 | 23 | 26 | 25 | 27 | 22 |

Grafikon br. 10.: Najviša dnevna koncentracija azotnog dioksida na mjernim mjestima u FBiH u 2024. godini (u $\mu\text{g}/\text{m}^3$). Granična vrijednost iznosi $85 \mu\text{g}/\text{m}^3$:



| NO_2 | Tabela broj 13. Najviša dnevna koncentracija NO_2 (u $\mu\text{g}/\text{m}^3$). Granična vrijednost $>85 \mu\text{g}/\text{m}^3$ | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sarajevo Vijećnica | | | 64 | 79 | 108 | 100 | 45 | 56 | 82 | 87 | 92 |
| Sarajevo Bjelave | | | 116 | 105 | 102 | 90 | 81 | 87 | 71 | 107 | 106 |
| Sarajevo Otoka | 109 | 132 | 136 | 179 | 123 | 106 | 117 | 120 | 106 | 99 | 122 |
| Iliža | 75 | 117 | 100 | 133 | 101 | 95 | 104 | 75 | 87 | 66 | 84 |
| Vogošća | | | | | | | | | 51 | 64 | 84 |
| Ivan Sedlo | | | | | | | | | 12 | 11 | 31 |
| Hadžići | | | | | | | | 46 | 57 | 46 | 61 |
| Ilijaš | | | | 61 | 81 | 74 | 100 | 54 | 65 | 53 | 67 |
| Kakanj Doboj | | | | 57 | 56 | 43 | 68 | 44 | 41 | 36 | 78 |
| Kakanj Centar | | | | | | | | | | 51 | 68 |
| Kakanj Općina | | | | | | | | | | | 70 |
| Zenica Brist | 38 | 110 | 99 | 56 | | 28 | 49 | 40 | 44 | 35 | 49 |
| Zenica Tetovo | 69 | 66 | 80 | 74 | 96 | 85 | 103 | 60 | 145 | 99 | 84 |
| Zenica Centar | 76 | 64 | 57 | | 37 | 42 | 48 | | 50 | 48 | 67 |
| Zenica Radakovo | 82 | 76 | 71 | 77 | 50 | 68 | | 104 | 67 | 66 | 59 |
| Tešanj | | | | | | | | 48 | 37 | 40 | 55 |
| Goražde Rasadnik | | | 35 | 35 | 34 | 25 | 38 | 41 | | | |
| Travnik | | | | | | | | | 37 | 47 | 50 |
| Jajce | 32 | 44 | 83 | 84 | 39 | 36 | 50 | 35 | 53 | 39 | 37 |
| Bihać | | | | | | | | 36 | 49 | 52 | 52 |
| Livno | | | | | | | | 29 | 33 | 61 | 53 |
| Mostar | | | | | | | | | | 41 | 57 |
| Živinice | | | 52 | 99 | 115 | 82 | 48 | 54 | 65 | 68 | 65 |
| Tuzla Skver | 62 | 74 | 80 | 124 | 72 | 63 | 53 | 58 | 63 | 55 | 70 |
| Tuzla Bukinje | 47 | 51 | 69 | 64 | 51 | 41 | 43 | 56 | 61 | 47 | 48 |
| Tuzla BKC | 65 | 72 | 77 | 110 | 85 | 67 | 52 | 65 | 60 | 63 | 71 |
| Lukavac | | | 48 | 66 | 61 | 63 | 54 | 48 | 55 | 52 | 57 |

Grafikon br.10.: Vrijednost 99.79 percentila dnevnih vrijednosti koncentracija NO₂ u 2024. godini (u µg/m³). Prekoračenje vrijednosti od 200 µg/m³ odgovara prekoračenju broja dozvoljenih dana u godini sa satnom koncentracijom iznad granične vrijednosti:



| NO ₂ | Tabela broj 14. Najviša satna koncentracija NO ₂ (u µg/m ³) granična vrijednost >200 µg/m ³ | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sarajevo Vijećnica | | | 115 | 180 | 220 | 181 | 108 | 142 | 160 | 139 | 137 |
| Sarajevo Bjelave | | | 272 | 206 | 226 | 201 | 153 | 164 | 131 | 164 | 173 |
| Sarajevo Otoka | 170 | 224 | 266 | 339 | 244 | 199 | 199 | 218 | 184 | 186 | 173 |
| Iličići | 155 | 188 | 168 | 282 | 196 | 165 | 174 | 117 | 127 | 119 | 122 |
| Vogošća | | | | | | | | | 96 | 90 | 109 |
| Ivan Sedlo | | | | | | | | | 33 | 48 | 42 |
| Hadžići | | | | | | | | | 88 | 94 | 99 |
| Ilijaš | | | | 107 | 149 | 132 | 155 | 90 | 101 | 95 | 95 |
| Kakanj Doboj | | | | 95 | 78 | 86 | 140 | 89 | 276 | 404 | 374 |
| Kakanj Centar | | | | | | | | | | 102 | 107 |
| Kakanj Općina | | | | | | | | | | | 93 |
| Zenica Brist | 74 | 136 | 177 | 109 | | 66 | 118 | 86 | 80 | 84 | 61 |
| Zenica Tetovo | 151 | 120 | 115 | 122 | 221 | 187 | 151 | 109 | 217 | 169 | 118 |
| Zenica Centar | 171 | 107 | 119 | | 90 | 102 | 149 | | 185 | 78 | 90 |
| Zenica Radakovo | 169 | 130 | 121 | 141 | 5 | 176 | | 183 | 118 | 124 | 92 |
| Tešanj | | | | | | | | 108 | 82 | 87 | 100 |
| Goražde | | | 81 | 170 | 83 | 68 | 49 | 92 | | | |
| Travnik | | | | | | | | | 73 | 85 | 86 |
| Jajce | 79 | 81 | 150 | 170 | 81 | 76 | 113 | 73 | 98 | 73 | 61 |
| Bihać | | | | | | | | | 79 | 107 | 106 |
| Livno | | | | | | | | 71 | 82 | 93 | 106 |
| Mostar | | | | | | | | | | 70 | 90 |
| Živinice | | | 110 | 181 | 266 | 199 | 125 | 126 | 161 | 202 | 228 |
| Tuzla Skver | 160 | 157 | 173 | 223 | 156 | 130 | 120 | 149 | 130 | 118 | 150 |
| Tuzla Bukinje | 106 | 126 | 145 | 117 | 95 | 81 | 88 | 105 | 136 | 76 | 84 |
| Tuzla BKC | 134 | 150 | 150 | 177 | 143 | 123 | 112 | 111 | 117 | 273 | 139 |
| Lukavac Centar | | 129 | 125 | 103 | 161 | 100 | 124 | 118 | 119 | 100 | 108 |

Tabela broj 14. Neki statistički pokazatelji rezultata mjerjenja azotnog dioksida u Federaciji BiH u 2024. godini:

| NO₂ | Obuhvat validnih mjerjenja (%) | Srednja godišnja konc. (GV 40 µg/m³) | Broj dana a 24-h konc.>85 µg/m³ | Broj validnih 24h prosjeka | Najviša 24-h koncentracija (µg/m³) | Broj dana sa satnom kon.>200 (µg/m³) | Percentil 99.79 | Najviša satna vrijednost (µg/m³) |
|---------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|---|------------------------|--|
| Sarajevo Vijećnica | 99 | 21 | 2 | 99 | 92 | 0 | 117 | 137 |
| Sarajevo Bjelave | 80 | 21 | 6 | 70 | 106 | 0 | 148 | 173 |
| Sarajevo Otoka | 97 | 37 | 12 | 98 | 122 | 0 | 149 | 173 |
| Iličići | 98 | 25 | 0 | 98 | 84 | 0 | 98 | 122 |
| Vogošća | 99 | 19 | 0 | 99 | 84 | 0 | 96 | 109 |
| Ivan Sedlo | 94 | 3 | 0 | 94 | 31 | 0 | 32 | 42 |
| Hadžići | 98 | 18 | 0 | 98 | 61 | 0 | 83 | 103 |
| Ilijaš | 95 | 15 | 0 | 95 | 67 | 0 | 76 | 95 |
| Kakanj Dobojski | 92 | 13 | 0 | 91 | 78 | 3 | 108 | 374 |
| Kakanj Centar | 100 | 24 | 0 | 100 | 68 | 0 | 90 | 107 |
| Kakanj Općina | 8 | | 0 | 8 | 70 | 0 | 91 | 93 |
| Zenica Brist | 97 | 9 | 0 | 97 | 49 | 0 | 55 | 61 |
| Zenica Tetovo | 60 | | 0 | 60 | 84 | 0 | 95 | 118 |
| Zenica Centar | 98 | 24 | 0 | 97 | 67 | 0 | 79 | 90 |
| Zenica Radakovo | 98 | 17 | 0 | 98 | 59 | 0 | 73 | 92 |
| Tešanj | 77 | 12 | 0 | 78 | 55 | 0 | 69 | 100 |
| Goražde | | | | | | | | |
| Travnik | 92 | 14 | 0 | 92 | 50 | 0 | 74 | 86 |
| Jajce | 96 | 9 | 0 | 96 | 37 | 0 | 53 | 61 |
| Bihać | 80 | 9 | 0 | 73 | 52 | 0 | 64 | 110 |
| Livno | 96 | 13 | 0 | 96 | 53 | 0 | 85 | 106 |
| Mostar | 87 | 11 | 0 | 84 | 57 | 0 | 72 | 90 |
| Živinice | 82 | 26 | 0 | 82 | 65 | 1 | 125 | 228 |
| Tuzla Skver | 93 | 29 | 0 | 92 | 70 | 0 | 99 | 150 |
| Tuzla Batinje | 99 | 15 | 0 | 98 | 48 | 0 | 70 | 84 |
| Tuzla BKC | 100 | 31 | 0 | 100 | 71 | 0 | 94 | 139 |
| Lukavac Centar | 81 | 22 | 0 | 81 | 57 | 0 | 84 | 108 |

5.3. Rezultati mjerena ozona - statistički pokazatelji

Definisana granična vrijednost za ozon se odnosi na dane u kojima su najviši osmočasovni prosjeci bili viši od $120 \mu\text{gm}^{-3}$. Dozvoljen je broj od 24 dana u godini sa ovim prekoračenjima i u toj funkciji osim apsolutnog broja dana sa prekoračenjem može se posmatrati i percentil 93.15. Osim ove vrijednosti definisani su i pragovi upozorenja i uzbune (tabela br 1.).

U narednim izvještajima će biti prikazani i statistički pokazatelji koji se odnose na kumulativne koncentracije ozona u određenim periodima godine koji se dovode u vezu sa zaštitom zdravlja ljudi i vegetacije.

Koncentracije ozona zavise i od prirodno-geografskih faktora i od antropogenih djelovanja te su i mogućnosti njihovog smanjenja znatno manje nego što je to slučaj sa drugim zagađujućim materijama u zraku. Generalno, visoke vrijednosti se očekuju u hipsometrijski višim lokacijama (planinska područja, više zone gradova sa frekventnim saobraćajem ili specifičnim industrijskim postrojenjima) i u direktnoj su vezi stanjem osunčanosti i zamućenosti atmosfere, ali i od prisustva prekursora ozona (azotnih oksida i hlapljivih organskih jednjenja "VOC") u zraku. I sami prekursori ozona djelimično nastaju prirodnim putem, osobito hlapljiva organska jedinjenja čiji jedan od izvora čine specifične vrste vegetacije. Sa druge strane azotni oksidi su najčešće posljedica antropogenih djelovanja (emisije iz saobraćaja i industrije) i na njih se može uticati. Iz tih razloga su na pozadinskoj stanici Ivan Sedlo gdje dominira prirodno formiran ozon srednje godišnje vrijednosti redovno među najvišim u poređenju sa ostalim mjernim mjestima u Federaciji BiH, ali su prekoračenja 8-satnih graničnih vrijednosti rijetka pojava. Bitna karakteristika ozona je i ta da reakcijama u atmosferi potpomaže stvaranju i sekundarnih lebdećih čestica, te njegovo prisustvo utiče i na porast koncentracije ovih materija u zraku.

Mjerenje koncentracije prizemnog ozona u zraku se u 2024. vršilo na ukupno 24 stanice u Federaciji BiH koje su dostavile podatke u FHMZ. Ukupno je obavljeno 77% validnih satnih mjerena, što je manje nego prethodne godine. Na 10 stanica validnih satnih mjerena je bilo više od 90%, na 18 stanica više od 75%, a na 6 stanica manje od 75%. U prethodnim godinama operatori stanica su imali probleme sa obezbjeđenjem većeg broja kvalitetnih mjerena ovog polutanta, što je rezultat nestabilnosti generisanja referentnog gasa u uređajima. Princip mjerena, odnosno kalibriranja ozona je nešto drugačiji u odnosu na druge gasovite materije koje se mjeru – referenti kalibracioni gas se ne može dobiti u certificiranim bocama sa smjesama gasova.

Većih odstupanja od rezultata mjerena u prethodnim godinama nije bilo, iako koncentracije ovog polutanta iz godine u godinu znaju pokazivati značajna variranja.

Ako posmatramo percentil 93.15 osmočasovnih prosjeka, u 2024. godini broj dozvoljenih prekoračenja je dostignut na stanicama Sarajevo Bjelave, Ivan Sedlo, Zenica Brist, Travnik, Jajce i Livno. Povišene vrijednosti su karakteristične za topliji, osunčaniji dio godine, a na njihovu koncentraciju značajno mogu uticati i lokalne aktivnosti.

Grafikon br. 11.: Obuhvat validnih mjerena ozona na mjernim mjestima u Federaciji BiH u 2024. godini (u %):





Tabela broj 16.: Obuhvat validnih mjerena ozona O_3 (u %)
(zeleno: više od 90%, plavo: 75-90%, sivo: manje od 75%)


| O_3 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Sarajevo Bjelave | | | 97 | 89 | 92 | 93 | 84 | 91 | 70 | 97 | 83 |
| Sarajevo Otoka | | | | 81 | 96 | 99 | 88 | 89 | 96 | 94 | 98 |
| Ilidža | | | 81 | 92 | 95 | 62 | 78 | | | | |
| IvanSedlo | | 32 | 97 | 88 | 97 | 97 | 84 | | 80 | 100 | 96 |
| Hadžići | | | | | | | | 16 | 84 | 33 | 98 |
| Visoko | | | | | | | 89 | 86 | 89 | 94 | 79 |
| Kakanj Doboj | | | 56 | 60 | 28 | 55 | 66 | 87 | 86 | 96 | 86 |
| Kakanj Općina | | | | | | | | | | | 8 |
| Zenica Brist | 67 | 34 | | 89 | 64 | 58 | 71 | 18 | 81 | 98 | 97 |
| Zenica Tetovo | 81 | 95 | 90 | 58 | 49 | 97 | | 63 | 91 | 96 | 57 |
| Zenica Centar | 64 | 72 | 91 | 9 | 92 | 54 | | | 80 | 95 | 98 |
| Zenica Radakovo | 70 | 90 | 63 | | 97 | 84 | | 89 | 94 | 94 | 91 |
| Vranduk | | | | | 7 | 87 | 45 | 91 | 91 | 95 | 80 |
| Maglaj | | | | | | | 31 | 89 | 67 | | 4 |
| Tešanj | | | | | | | | 90 | 92 | 95 | 86 |
| Goražde | | | 97 | 99 | 50 | 45 | 67 | | | 10 | 13 |
| Travnik | | | | | | | | | 57 | 94 | 88 |
| Jajce | 89 | | 98 | 46 | 95 | 94 | 67 | 30 | 94 | 97 | 96 |
| Bihać | | | | | | | | 50 | 89 | 100 | 97 |
| Livno | | | | | | | | 51 | 92 | 99 | 96 |
| Mostar | | | | | | | | | | 74 | 50 |
| Živinice | | | | 86 | 74 | 17 | 82 | 80 | 25 | 85 | 84 |
| Tuzla Skver | 91 | 51 | 92 | 97 | 45 | 14 | 99 | 61 | 85 | 68 | 95 |
| Tuzla Bukinje | 30 | 47 | 71 | 94 | 72 | 14 | 85 | 65 | 32 | 90 | 87 |
| Tuzla BKC | 83 | 24 | 79 | | 73 | 59 | 99 | 55 | 70 | | |
| Lukavac | | | 41 | 52 | 75 | 72 | 55 | 78 | 41 | 99 | 84 |
| | | | | | | | | | | | 70 |

Grafikon br. 12.: Vrijednosti srednjih godišnjih koncentracija ozona u 2024. godini na stanicama koje su ostvarile više od 75% validnih mjerena u toku 2024. godine ($\mu\text{g}/\text{m}^3$):



| O_3 | Tabela broj 17.: Srednje godišnje koncentracije ozona O ₃ (u $\mu\text{g}/\text{m}^3$) (stanice koje su ostvarile više od 75% validnih mjerena). Godišnja granična vrijednost nije definisana. | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sarajevo Bjelave | | | 43 | 69 | 65 | 77 | 55 | 58 | | 52 | 96 |
| Sarajevo Otoka | | | | 38 | 18 | 41 | 28 | 29 | 36 | 43 | 44 |
| Ilidža | | | 49 | 47 | 25 | | 34 | | | | |
| IvanSedlo | | | 59 | 66 | 64 | 66 | 62 | | 71 | 80 | 94 |
| Hadžići | | | | | | | | | 41 | 38 | 51 |
| Visoko | | | | | | | 40 | 41 | 37 | 44 | 37 |
| Kakanj Doboј | | | | | | | | 54 | 49 | 51 | 59 |
| Kakanj Općina | | | | | | | | | | | |
| Zenica Brist | | | | 24 | | | | | 66 | 47 | 56 |
| Zenica Tetovo | 32 | 41 | 43 | | | 49 | | | 45 | 43 | |
| Zenica Centar | | | 22 | | 27 | | | | 43 | 66 | 60 |
| Zenica Radakovo | | 26 | | | 54 | 60 | | 39 | 36 | 71 | 53 |
| Vranduk | | | | | | 41 | | 39 | 33 | 33 | 43 |
| Maglaj | | | | | | | | 66 | | | |
| Tešanj | | | | | | | | 46 | 41 | 51 | 54 |
| Goražde | | | 36 | 49 | | | | | | | |
| Travnik | | | | | | | | | | 45 | 69 |
| Jajce | 37 | | 62 | 55 | 57 | 77 | | | 52 | 62 | 115 |
| Bihać | | | | | | | | | 71 | | 57 |
| Livno | | | | | | | | | 95 | 114 | 76 |
| Mostar | | | | | | | | | | | |
| Živinice | | | | 40 | | | 25 | 37 | | 32 | 25 |
| Tuzla Skver | 24 | | 22 | 27 | | | 34 | | 23 | | 31 |
| Tuzla BUKINJE | | | | 25 | | | 42 | | | 39 | 41 |
| Tuzla BKC | 29 | | 25 | | | | 23 | | | | |
| Lukavac | | | | 33 | | | 38 | | 39 | 40 | |

Grafikon br. 13.: Vrijednost 93.15 percentila najviših osmočasovnih prosječnih vrijednosti koncentracija ozona u 2024. godini (u $\mu\text{g}/\text{m}^3$). Prekoračenje vrijednosti od $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ odgovara prekoračenju broja dozvoljenih dana u godini sa koncentracijom iznad granične vrijednosti:



| O_3 | Tabela broj 18.: Percentil 93.15 najviših osmosatnih prosjeka koncentracije ozona. Granična vrijednost iznosi $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$: | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sarajevo Bjelave | | | 113 | 142 | 135 | 165 | 114 | 118 | 168 | 97 | 157 |
| Sarajevo Otoka | | | | 107 | 55 | 118 | 78 | 68 | 103 | 122 | 109 |
| Ilići | | | 121 | 132 | 72 | 110 | 172 | | | | |
| IvanSedlo | | 80 | 88 | 99 | 103 | 108 | 101 | | 118 | 140 | 137 |
| Hadžići | | | | | | | | 80 | 102 | 99 | 102 |
| Visoko | | | | | | | 104 | 103 | 108 | 105 | 77 |
| Kakanj Doboj | | | 83 | 119 | 107 | 124 | 126 | 118 | 121 | 128 | 105 |
| Kakanj Općina | | | | | | | | | | | |
| Zenica Brist | 101 | 106 | | 69 | 136 | 107 | 169 | 162 | 178 | 126 | 123 |
| Zenica Tetovo | 67 | 111 | 108 | 113 | 112 | 137 | | 106 | 110 | 113 | |
| Zenica Centar | 72 | 84 | 64 | 57 | 76 | 124 | | | 108 | 147 | 118 |
| Zenica Radakovo | 140 | 80 | 71 | | 137 | 106 | | 97 | 99 | 206 | 107 |
| Vranduk | | | | | 50 | 94 | 84 | 83 | 86 | 79 | 114 |
| Maglaj | | | | | | | 77 | 207 | 211 | 117 | |
| Tešanj | | | | | | | | 110 | 105 | 115 | 98 |
| Goražde | | | 98 | 112 | 101 | 50 | 55 | | | 109 | |
| Travnik | | | | | | | | | 117 | 154 | 134 |
| Jajce | 93 | | 141 | 119 | 139 | 194 | 110 | 124 | 129 | 149 | 230 |
| Bihać | | | | | | | | 113 | 162 | 189 | 101 |
| Livno | | | | | | | | 116 | 176 | 217 | 124 |
| Mostar | | | | | | | | | | | |
| Živinice | | | | 116 | 101 | 52 | 57 | 118 | 118 | 93 | 64 |
| Tuzla Skver | 81 | 42 | 89 | 87 | 66 | 54 | 84 | 115 | 56 | 124 | 74 |
| Tuzla BKC | 67 | 68 | 114 | 64 | 119 | 65 | 102 | 85 | 79 | 97 | 87 |
| Lukavac | | 47 | 78 | 6 | 97 | 111 | 108 | 129 | 137 | 125 | |

Tabela broj 31. Neki statistički pokazatelji rezultata mjerena ozona u Federaciji BiH u 2024. godini:

| <i>O₃</i> | Obuhvat validnih mjerena (%) | Srednja godišnja konc. ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | Broj validnih 24h prosjeka | Najviša 24-h konc. ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | Broj dana sa 8-h konc. > 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Percentil 93.15 (8h) | Najviša satna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | Najviša 8-satna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) |
|-------------------------|------------------------------|---|----------------------------|---|---|----------------------|---|---|
| Sarajevo Bjelave | 83 | 96 | 319 | 161 | 107 | 157 | 255 | 216 |
| Sarajevo Otoka | 98 | 44 | 358 | 128 | 2 | 109 | 205 | 160 |
| Iličica | | | | | | | | |
| Ivan Sedlo | 96 | 94 | 353 | 161 | 57 | 137 | 224 | 194 |
| Hadžići | 98 | 51 | 356 | 253 | 10 | 102 | 506 | 432 |
| Visoko | 79 | 37 | 311 | 86 | 0 | 77 | 126 | 110 |
| Kakanj Dobojski | 86 | 59 | 325 | 132 | 5 | 105 | 176 | 168 |
| Kakanj Općina | 8 | 10 | 30 | 20 | 0 | 22 | 40 | 35 |
| Zenica Brist | 97 | 56 | 355 | 141 | 6 | 123 | 221 | 176 |
| Zenica Tetovo | 57 | 42 | 203 | 94 | 0 | 71 | 120 | 111 |
| Zenica Centar | 98 | 60 | 357 | 149 | 7 | 118 | 187 | 168 |
| Zenica Radakovo | 91 | 53 | 322 | 123 | 0 | 107 | 324 | 166 |
| Vranduk | 80 | 43 | 298 | 316 | 15 | 114 | 344 | 330 |
| Maglaj | 4 | 32 | 12 | 33 | 0 | 34 | 52 | 39 |
| Tešanj | 86 | 54 | 338 | 437 | 6 | 98 | 584 | 515 |
| Goražde | 13 | 23 | 48 | 56 | 0 | 48 | 81 | 67 |
| Travnik | 88 | 69 | 319 | 131 | 4 | 134 | 252 | 184 |
| Jajce | 96 | 115 | 352 | 235 | 187 | 230 | 366 | 313 |
| Bihać | 97 | 57 | 353 | 122 | 0 | 101 | 139 | 131 |
| Livno | 96 | 76 | 353 | 129 | 5 | 124 | 209 | 185 |
| Mostar | 50 | 90 | 181 | 485 | 39 | 159 | 721 | 684 |
| Živinice | 84 | 25 | 304 | 62 | 0 | 64 | 518 | 113 |
| Tuzla Skver | 95 | 31 | 342 | 96 | 0 | 74 | 179 | 150 |
| Tuzla Bokinje | 87 | 41 | 316 | 98 | 0 | 87 | 186 | 157 |
| Tuzla BKC | | | | | | | | |
| Lukavac | 70 | 37 | 255 | 82 | 0 | 87 | 192 | 147 |

5.4. Rezultati mjerena lebdećih čestica PM10 i PM2.5

Mjerenje koncentracije lebdećih čestica u zraku se u 2024. godini vršilo na ukupno 32 stanice u FBiH koje su dostavile podatke u FHMZ. Lebdeće čestice PM10 – promjera većeg od 10 mikrometara su mjerene na 27 mjernih mjesta. Lebdeće čestice PM 2.5 – promjera većeg od 2,5 mikrometara su mjerene na 17 mjernih mjesta. Na 12 stanica su istovremeno mjerene čestice i jednog i drugog navedenog promjera : Sarajevo Bjelave, Sarajevo Otoka, Ilijadža, Kakanj Općina, Vareš, Zenica Tetovo, Vranduk, Goražde, Travnik, Bihać, Livno i Mostar.

Lebdeće čestice PM10:

- Granična vrijednost srednje godišnje koncentracije lebdećih čestica PM10 iznosi $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Za ocjenu stanja kvaliteta zraka je neophodno 90% validnih podataka u toku godine. Izuzetno se mogu koristiti i podaci sa stanica na kojima je obuhvat validnih podataka iznad 75% uz uslov da su validna mjerena ravnomjerno raspoređena u svim dijelovima godine.
- Dozvoljeni broj dana sa prekoračenjem dnevne granične vrijednosti koncentracije lebdećih čestica PM10 koja iznosi $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iznosi 35 puta u toku godine.
Statistički pokazatelj *percentil 90.4* odgovara 36-oj najvišoj dnevnoj vrijednosti u nizu godišnje serije podataka te je ovaj pokazatelj preporučen za usporedbu i ocjenu kod svih stanica na kojima su validna mjerena pravilno raspoređena tokom godine. Naravno, što je obuhvat validnih mjerena veći to je ovaj pokazatelj precizniji.
- Satna granična vrijednost za PM10 nije definisana.

Lebdeće čestice PM2.5:

- Granična vrijednost srednje godišnje koncentracije lebdećih čestica PM2.5 iznosi $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Za ocjenu neophodno 90% validnih podataka u toku godine. Izuzetno se mogu koristiti i podaci sa stanica na kojima je obuhvat validnih podataka iznad 75% uz uslov da su validna mjerena ravnomjerno raspoređena u svim dijelovima godine.
- Dnevne i satne granične vrijednosti nisu definisane.

Odnos učešća frakcije PM2.5 unutar ukupne količine PM10 čestica varira od 50-60% u topnjem dijelu godine kada prašina i mehanička drobina dominiraju u izvoru emisije ovih čestica, do 90-99% tokom zime u najzagadenijim sredinama kada je glavni izvor emisije čestica sagorijevanje. Ukupno, godišnji odnos ovog učešća iznosi između 70-75%.

Obzirom da je riječ o manjoj frakciji istog polutanta, svaka izmjerena koncentracija PM2.5 automatski znači i da je koncentracija PM10 ista ili veća. Iz tog razloga su prikazani i statistički podaci 90.4 percentila dnevnih vrijednosti sa graničnom vrijednošću kao kod lebdećih čestica promjera 10 mikrometara ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Ukupni obuhvat validnih mjerena lebdećih čestica u 2024. godini je bio nezadovoljavajući – oko 71% za PM10, odnosno oko 64% za PM2.5, jer su uzete u obzir i stanice Vareš i Goražde, koje su prestale sa radom u barem jednoj polovini godine, te Kakanj-Općina za koju nisu ni mogli biti ostvareni veći obuhvati, obzirom da je počela sa radom tek u decembru 2024. godine. Na 11 mjernih mjesta ostvareno je više od 90% validnih satnih mjerena lebdećih čestica PM10 tokom godine, a na njih ukupno 18 više od 75%, a na 9 manje od 75%. Na 7 mjernih mjesta ostvareno je više od 90% validnih satnih mjerena lebdećih čestica PM2.5 tokom godine, a ukupno 11 više od 75%, dok je na 6 manje od 75% (Grafikoni broj 13. i 14., tabele broj 20. i 21.).

Zagađenje zraka lebdećim česticama („suspendovanim česticama“, „sitnom prašinom“ „čvrstim česticama“) je najakrakterističniji vid zagađenja u našim gradovima. Gotovo na svim mjernim mjestima dolazi do situacija u kojima su koncentracije iznad zakonski propisanih.

Godišnje koncentracije lebdećih čestica ukazuju da je riječ o najprisutnijem polutantu koji negativno utiče na kvalitet zraka u našoj zemlji. U ranijim godinama gotovo na svim stanicama su prekoračene granične vrijednosti koncentracije lebdećih čestica PM10. U 2021. godini su zabilježene najniže koncentracije lebdećih čestica u poređenju sa prethodnim periodom u kojem imamo nešto veći broj uporedivih podataka. U 2024. godini one su u prosjeku bile nešto više od onih u 2021.godini, ali i dalje se mogu smatrati nižim u odnosu na ranije godine.

Iako su zabilježene vrlo visoke i nezdrave koncentracije kako satnih tako i dnevnih vrijednosti kao i da je i dalje zabrinjavajući njihov broj i učestalost - rezultati iz 2024. godine pokazuju da je riječ o najmanje zagađenom periodu u posljednjih desetak godina od kako je dostupan nešto veći i uporediv broj izmjerениh podataka. Gotovo na svim stanicama zabilježeno je smanjenje koncentracija po pitanju svih statističkih pokazatelja vezanih za lebdeće čestice, a čemu su najvjerovaljnije pogodovali nešto povoljniji opšti meteorološki uslovi.

Godišnji izvještaj o kvalitetu zraka u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2024. godinu

Grafikon br. 14.: Obuhvat validnih mjerena lebdećih čestica PM10 na mjernim mjestima u FBiH u 2024. godini (u %):





Tabela broj 20.: Obuhvat validnih mjerena PM10 (u %)
(zeleno: više od 90%, plavo: 75-90%, sivo: manje od 75%)


| PM10 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Sarajevo Vijećnica | | | 59 | 89 | 90 | 91 | 77 | 93 | 84 | 85 | 83 |
| Sarajevo Bjelave | | | 71 | 89 | 85 | 94 | 94 | 93 | 99 | 98 | 93 |
| Sarajevo Otoka | 85 | 60 | 46 | 93 | 91 | 95 | 83 | 93 | 94 | 89 | 98 |
| Iličići | 73 | 82 | 82 | 65 | 86 | 49 | 86 | 99 | 99 | 97 | 98 |
| Vogošća | | | | | | | | | 34 | 99 | 99 |
| Ivan Sedlo | | 21 | 81 | 88 | 48 | 87 | 83 | 71 | 74 | 83 | 81 |
| Hadžići | | | | | | | | 16 | 51 | 15 | 16 |
| Ilijaš | | | | | 91 | 90 | 81 | 84 | 93 | 96 | 95 |
| Visoko | | | | | | 34 | 88 | 85 | 95 | 95 | 86 |
| Kakanj Doboj | | | 47 | 94 | 92 | | 86 | 72 | 84 | 92 | 92 |
| Kakanj Centar | | | | | | | | | | 99 | 99 |
| Kakanj Opcina | | | | | | | | | | | 6 |
| Vareš | | | | | | | | | | 55 | 29 |
| Zenica Brist | 91 | 28 | 77 | 98 | 91 | 42 | 75 | 45 | 55 | 98 | 26 |
| Zenica Tetovo | 95 | 83 | 78 | 20 | 62 | 84 | 62 | 99 | 99 | 99 | 60 |
| Zenica Centar | 99 | 95 | 91 | 90 | 94 | 96 | 98 | 97 | 86 | 96 | 95 |
| Zenica Radakovo | 93 | 87 | 90 | 61 | 78 | 93 | 86 | 86 | 85 | 97 | 98 |
| Vranduk | | | | | 7 | 91 | 94 | 95 | 99 | 16 | 41 |
| Maglaj | | | | | | | 29 | 83 | 96 | 98 | 77 |
| Tešanj | | | | | | | | 83 | 99 | 98 | 83 |
| Goražde | | | 89 | 77 | 34 | 99 | 69 | 87 | 89 | 62 | 0 |
| Travnik | | | | | | | | | 60 | 99 | 93 |
| Jajce | 99 | 45 | 98 | 96 | 95 | 85 | 94 | 92 | 78 | 95 | 69 |
| Bihać | | | | | | | | 50 | 99 | 69 | 97 |
| Livno | | | | | | | | 52 | 92 | 92 | 77 |
| Mostar | | | | | | | | | | 74 | 84 |
| Tuzla Trnovac | | | | | | | | | 13 | 99 | 49 |

Grafikon br. 15.: Obuhvat validnih mjerjenja lebdećih čestica PM 2.5 na mjernim mjestima u FBiH u 2024. godini (u %):




| PM 2.5 | Tabela broj 21. : Obuhvat validnih mjerjenja PM2.5 (u %) (zeleno: više od 90%, plavo: 75-90%, sivo: manje od 75%) | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sarajevo Bjelave | | | | | | | | | 99 | 98 | 93 |
| Sarajevo Otoka | | | | | | | | | | | 98 |
| Ilijza | | | | | | 49 | 86 | 99 | 99 | 97 | 98 |
| Vogošća | | | | | | | | | 34 | 99 | 99 |
| Hadžići | | | | | | | | | | | 0 |
| Kakanj Općina | | | | | | | | | | | 6 |
| Vareš | | | | | | | | | | 55 | 29 |
| Zenica Tetovo | | | | | | | | 99 | 99 | 99 | 60 |
| Vranduk | | | | | 7 | 91 | 94 | 95 | 99 | 16 | 41 |
| Goražde | | | 89 | 78 | 34 | 99 | 69 | 87 | 89 | 62 | 0 |
| Travnik | | | | | | | | | 65 | 98 | 93 |
| Bihać | | | | | | | | 50 | 99 | 69 | 97 |
| Livno | | | | | | | | 52 | 92 | 91 | 77 |
| Mostar | | | | | | | | | | 74 | 84 |
| Živinice | | | 6 | 95 | 70 | | 92 | 84 | 61 | 72 | 7 |
| Tuzla Skver | 91 | 53 | 54 | 93 | 93 | 86 | 92 | 92 | 88 | 88 | 77 |
| Tuzla Bukinje | 25 | | 9 | 96 | 89 | 54 | 72 | 95 | | | 70 |
| Tuzla BKC | 2 | 9 | 20 | 76 | | | 90 | 98 | 87 | 94 | 99 |
| Lukavac | | 52 | 95 | 97 | 96 | 89 | 95 | 75 | 87 | 72 | 85 |

Grafikon br. 16.: Srednje godišnje koncentracije lebdećih čestica PM10 na stanicama za praćenje kvaliteta zraka u FBiH koje su ostvarile više od 75% validnih mjerena u toku 2024. godine (u $\mu\text{g}/\text{m}^3$):




| PM 10 | Tabela broj 22.:Srednje godišnje koncentracije PM10 (u $\mu\text{g}/\text{m}^3$) za mjerna mjesta koja su ostvarile više od 75% validnih mjerena u godini. Granična vrijednost iznosi 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sarajevo Vijećnica | | | | 39 | 41 | 36 | 39 | 27 | 28 | 25 | 24 |
| Sarajevo Bjelave | | | | 41 | 42 | 37 | 46 | 37 | 36 | 28 | 32 |
| Sarajevo Otoka | 56 | | | 45 | 57 | 50 | 58 | 41 | 50 | 49 | 48 |
| Iliža | | 64 | 62 | | 73 | | 52 | 35 | 38 | 32 | 31 |
| Vogošća | | | | | | | | | | 33 | 36 |
| Ivan Sedlo | | | 21 | 16 | | 17 | 19 | | | 19 | 20 |
| Hadžići | | | | | | | | | | | |
| Ilijas | | | | | 72 | 69 | 75 | 52 | 60 | 53 | 49 |
| Visoko | | | | | | | 69 | 55 | 58 | 40 | 36 |
| Kakanj Doboj | | | | 37 | 37 | | 29 | | 33 | 36 | 36 |
| Kakanj Centar | | | | | | | | | | 47 | 46 |
| Kakanj Opcina | | | | | | | | | | | |
| Vareš | | | | | | | | | | | |
| Zenica Brist | 59 | | 61 | 61 | 61 | | 49 | | | 37 | |
| Zenica Tetovo | 71 | 80 | 69 | | | 66 | | 63 | 55 | 47 | |
| Zenica Centar | 58 | 64 | 61 | 55 | 59 | 49 | 53 | 47 | 44 | 37 | 32 |
| Zenica Radakovo | 58 | 68 | 61 | | 50 | 47 | 56 | 49 | 42 | 41 | 45 |
| Vranduk | | | | | | 40 | 46 | 34 | 43 | | |
| Maglaj | | | | | | | | 42 | 42 | 36 | 36 |
| Tešanj | | | | | | | | 24 | 27 | 25 | 22 |
| Goražde | | | 39 | 40 | | 33 | | 34 | 26 | | |
| Travnik | | | | | | | | | | 20 | 29 |
| Jajce | 26 | | 26 | 22 | 16 | 17 | 35 | 30 | 32 | 21 | |
| Bihać | | | | | | | | | 30 | | 28 |
| Livno | | | | | | | | | 18 | 17 | 17 |
| Mostar | | | | | | | | | | | 19 |
| Tuzla Trnovac | | | | | | | | | | 37 | |

Grafikon br. 17.: Srednje godišnje koncentracije lebdećih čestica PM 2.5 na stanicama za praćenje kvaliteta zraka u FBiH koje su ostvarile više od 75% validnih mjerena u toku 2024. godine (u $\mu\text{g}/\text{m}^3$):




| PM 2.5 | Tabela broj 23.:Srednje godišnje koncentracije PM2.5 (u $\mu\text{g}/\text{m}^3$) za mjerna mesta koja su ostvarile više od 75% validnih mjerena u godini. Granična vrijednost iznosi 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sarajevo Bjelave | | | | | | | | | 30 | 24 | 26 |
| Sarajevo Otoka | | | | | | | | | | | 37 |
| Ilijza | | | | | | | 46 | 29 | 32 | 28 | 26 |
| Vogošća | | | | | | | | | | 27 | 29 |
| Hadžići | | | | | | | | | | | |
| Kakaknj Općina | | | | | | | | | | | |
| Vareš | | | | | | | | | | | |
| Zenica Tetovo | | | | | | | | 41 | 43 | 37 | |
| Vranduk | | | | | 31 | 40 | 28 | 36 | | | |
| Goražde | | | 29 | 33 | | 26 | | 26 | 20 | | |
| Travnik | | | | | | | | | | 17 | 23 |
| Bihać | | | | | | | | | 25 | | 22 |
| Livno | | | | | | | | | 13 | 12 | 11 |
| Mostar | | | | | | | | | | | 13 |
| Živinice | | | | 61 | | | 40 | 42 | | | |
| Tuzla Skver | 48 | | | | 46 | 45 | 42 | 42 | 38 | 36 | 32 |
| Tuzla Bukinje | | | | 36 | 34 | | | 27 | | | |
| Tuzla BKC | | | | 49 | | | 47 | 47 | 34 | 23 | 25 |
| Lukavac | | | 64 | 56 | | 43 | 44 | 40 | 35 | | 25 |

Grafikon br. 18.: Vrijednost 90.4 percentila dnevnih prosječnih vrijednosti koncentracija lebdećih čestica PM10 u 2024. godini (u $\mu\text{g}/\text{m}^3$). Prekoračenje vrijednosti od $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ odgovara prekoračenju broja dozvoljenih dana u godini sa koncentracijom iznad granične vrijednosti:



| PM 10 | Tabela broj 24.: Vrijednosti percentila 90.4 dnevnih koncentracija PM10 (u $\mu\text{g}/\text{m}^3$). Percentil 90.4 odgovara 36. najvišoj vrijednosti u toku godine. Granična vrijednost iznosi $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$. | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sarajevo Vijećnica | | | 87 | 74 | 69 | 65 | 94 | 51 | 47 | 44 | 39 |
| Sarajevo Bjelave | | | 78 | 92 | 76 | 67 | 97 | 62 | 66 | 57 | 66 |
| Sarajevo Otoka | 98 | 197 | 250 | 155 | 115 | 108 | 165 | 88 | 102 | 115 | 110 |
| Iliža | 131 | 171 | 171 | 155 | 145 | 118 | 135 | 80 | 80 | 78 | 70 |
| Vogošća | | | | | | | | | 91 | 73 | 80 |
| Ivan Sedlo | | 35 | 35 | 31 | 32 | 30 | 34 | 34 | 33 | 40 | 39 |
| Hadžići | | | | | | | | 82 | 86 | 94 | |
| Ilijaš | | | | | 146 | 139 | 180 | 105 | 115 | 113 | 99 |
| Visoko | | | | | | 138 | 167 | 119 | 122 | 99 | 79 |
| Kakanj Doboj | | | 97 | 75 | 74 | | 67 | 63 | 74 | 73 | 69 |
| Kakanj Centar | | | | | | | | | | 104 | 93 |
| Kakanj Opcina | | | | | | | | | | | |
| Vareš | | | | | | | | | | 32 | |
| Zenica Brist | 119 | 166 | 136 | 117 | 117 | 131 | 96 | 87 | 83 | 76 | |
| Zenica Tetovo | 121 | 153 | 108 | 93 | 121 | 107 | 139 | 102 | 105 | 92 | |
| Zenica Centar | 115 | 138 | 131 | 105 | 116 | 96 | 108 | 87 | 84 | 70 | 61 |
| Zenica Radakovo | 115 | 155 | 131 | 122 | 92 | 92 | 124 | 96 | 93 | 83 | 89 |
| Vranduk | | | | | | 93 | 100 | 66 | 87 | 127 | |
| Maglaj | | | | | | | 100 | 76 | 79 | 71 | 73 |
| Tešanj | | | | | | | | 54 | 59 | 58 | 43 |
| Goražde | | | 71 | 73 | 73 | 64 | 59 | 55 | 47 | 43 | |
| Travnik | | | | | | | | | 38 | 36 | 66 |
| Jajce | 51 | 54 | 80 | 51 | 41 | 52 | 78 | 57 | 58 | 40 | |
| Bihać | | | | | | | | 52 | 63 | 48 | 52 |
| Livno | | | | | | | | 34 | 34 | 30 | 34 |
| Mostar | | | | | | | | | | 35 | 36 |
| Tuzla Trnovac | | | | | | | | | 105 | 65 | |

Grafikon br. 19.: Vrijednost 90.4 percentila dnevnih prosječnih vrijednosti koncentracija lebdećih čestica PM 2.5 u 2024. godini (u $\mu\text{g}/\text{m}^3$). Prekoračenje vrijednosti od $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ odgovara prekoračenju broja dozvoljenih dana u godini sa koncentracijom iznad granične vrijednosti – obzirom da za PM 2.5 nije definisana granična dnevna vrijednost ovde se koristimo graničnom vrijednosti za PM10. Zbog toga ovaj grafikon pokazuje teoretski najniže vrijednosti ovog pokazatelja, a koje su zacijelo i više za 10-20 %.



*Obzirom da za PM 2.5 nije definisana granična dnevna vrijednost ovde se koristimo graničnom vrijednosti za PM10.

| PM 2.5 | Tabela broj 25.: Vrijednosti percentila 90.4 dnevnih koncentracija PM 2.5 (u $\mu\text{g}/\text{m}^3$). Percentil 90.4 odgovara 36. najvišoj vrijednosti u toku godine. Granična vrijednost iznosi $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Percentil 90.4 (dnevne vrijednosti) | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sarajevo Bjelave | | | | | | | | | 60 | 53 | 52 |
| Sarajevo Otoka | | | | | | | | | | | 97 |
| Iliža | | | | | | 100 | 122 | 73 | 72 | 74 | 64 |
| Vogošća | | | | | | | | | 81 | 67 | 62 |
| Hadžići | | | | | | | | | | | |
| Kakanj Općina | | | | | | | | | | | |
| Vareš | | | | | | | | | | 23 | |
| Zenica Tetovo | | | | | | | | 84 | 84 | 80 | |
| Vranduk | | | | | | 78 | 87 | 60 | 77 | | |
| Goražde | | 58 | 63 | 69 | 56 | 55 | 47 | 38 | 36 | | |
| Travnik | | | | | | | | 33 | 30 | | 51 |
| Bihać | | | | | | | 48 | 60 | 47 | | 43 |
| Livno | | | | | | | 21 | 25 | 23 | | 21 |
| Mostar | | | | | | | | | 29 | | 24 |
| Živinice | | | 236 | 154 | 112 | | 90 | 97 | 75 | 82 | |
| Tuzla Skver | 118 | 180 | 156 | 110 | 94 | 95 | 96 | 83 | 79 | 75 | 60 |
| Tuzla Bukinje | 97 | | 180 | 76 | 77 | 61 | 65 | 60 | | | |
| Tuzla BKC | | 311 | 227 | 142 | | | 116 | 118 | 84 | 65 | 63 |
| Lukavac | | 222 | 145 | 121 | 111 | 96 | 94 | 87 | 68 | 61 | 46 |

Tabela broj 26: Neki statistički pokazatelji rezultata mjerjenja lebdećih čestica PM10 u Federaciji BiH u 2024. godini:

| PM10 | Obuhvat validnih mjerjenja (%) | Srednja godišnja konc. (u $\mu\text{g}/\text{m}^3$) | Broj validnih 24h prosjeka | Najviša 24-h koncentracija ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | Broj dana sa 24h konc.>50 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | Percentil 90.4 (odgovara 36.najvišem 24h prosjeku) | Najviša satna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) |
|---------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|---|--|--|---|
| | | | | | | Percentil 90.4 (odgovara 36.najvišem 24h prosjeku) | |
| Sarajevo Vijećnica | 83 | 24 | 302 | 143 | 19 | 39 | 396 |
| Sarajevo Bjelave | 93 | 32 | 355 | 257 | 52 | 66 | 465 |
| Sarajevo Otoka | 98 | 48 | 357 | 265 | 92 | 110 | 486 |
| Iličići | 98 | 31 | 360 | 183 | 51 | 70 | 348 |
| Vogošća | 99 | 36 | 364 | 205 | 66 | 80 | 479 |
| Ivan Sedlo | 81 | 20 | 303 | 103 | 14 | 39 | 392 |
| Hadžići | 16 | | 59 | 138 | 26 | | 221 |
| Ilijaš | 95 | 49 | 346 | 264 | 116 | 99 | 403 |
| Visoko | 86 | 36 | 342 | 206 | 67 | 79 | 300 |
| Kakanj Dobojski | 92 | 36 | 334 | 152 | 55 | 69 | 188 |
| Kakanj Centar | 99 | 46 | 362 | 214 | 102 | 93 | 420 |
| Kakanj Opcina | 6 | | 19 | 86 | 5 | | 246 |
| Vareš | 29 | | 115 | 130 | 5 | | 475 |
| Zenica Brist | 26 | | 95 | 102 | 7 | | 169 |
| Zenica Tetovo | 60 | | 219 | 217 | 57 | | 375 |
| Zenica Centar | 95 | 32 | 344 | 131 | 54 | 61 | 305 |
| Zenica Radakovo | 98 | 45 | 355 | 193 | 104 | 89 | 389 |
| Vranduk | 41 | | 158 | 106 | 31 | | 179 |
| Maglaj | 77 | 36 | 278 | 137 | 57 | 73 | 493 |
| Tešanj | 83 | 22 | 331 | 125 | 22 | 43 | 399 |
| Goražde | 0 | | | | | | |
| Travnik | 93 | 29 | 338 | 194 | 51 | 66 | 365 |
| Jajce | 69 | | 250 | 115 | 15 | | 175 |
| Bihać | 97 | 28 | 353 | 236 | 38 | 52 | 436 |
| Livno | 77 | 17 | 283 | 137 | 8 | 34 | 265 |
| Mostar | 84 | 19 | 308 | 123 | 18 | 36 | 274 |
| Tuzla Trnovac | 49 | | 180 | 177 | 50 | | 383 |

Tabela broj 27. Neki statistički pokazatelji rezultata mjerenja lebdećih čestica PM 2.5 u Federaciji BiH u 2024. godini:

| PM2.5 | Obuhvat validnih mjerena (%) | Srednja godišnja konc. (u $\mu\text{g}/\text{m}^3$) | Broj validnih 24h prosjeka | Najviša 24-h koncentracija ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | Broj dana sa konc.>50 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | Percentil 90.4 (odgovara 36.najvišem 24h prosjeku) | Najviša satna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) |
|-------------------------|------------------------------|--|----------------------------|---|--|--|---|
| | | | | | | | |
| Sarajevo Bjelave | 93 | 26 | 354 | 243 | 37 | 52 | 376 |
| Sarajevo Otoka | 98 | 37 | 356 | 259 | 64 | 97 | 477 |
| Iličići | 98 | 26 | 359 | 180 | 40 | 64 | 347 |
| Vogošća | 99 | 29 | 363 | 201 | 47 | 62 | 300 |
| Hadžići | 0 | | | | | | 122 |
| Kakanj Općina | 6 | | 21 | 86 | 4 | | 246 |
| Vareš | 29 | | 115 | 45 | | | 128 |
| Zenica Tetovo | 60 | | 219 | 208 | 31 | | 356 |
| Vranduk | 41 | | 158 | 99 | 16 | | 164 |
| Goražde | 0 | | | | | | |
| Travnik | 93 | 23 | 338 | 191 | 34 | 51 | 358 |
| Bihać | 97 | 22 | 352 | 233 | 28 | 43 | 436 |
| Livno | 77 | 11 | 283 | 45 | 0 | 21 | 117 |
| Mostar | 84 | 13 | 307 | 112 | 7 | 24 | 235 |
| Živinice | 7 | | 20 | 25 | | | 83 |
| Tuzla Skver | 77 | 30 | 286 | 139 | 41 | 60 | 311 |
| Tuzla Bokinje | 70 | | 255 | 145 | 34 | | 400 |
| Tuzla BKC | 99 | 25 | 360 | 120 | 48 | 63 | 207 |
| Lukavac | 85 | 25 | 305 | 151 | 24 | 46 | 274 |

5.5 Rezultati mjerjenja ugljičnog monoksida


Ugljični monoksid se u 2024. godini mjerio na 17 stanica u Federaciji BiH. Obuhvat validnih mjerena je oko 81 %. Na 11 mjernih mjesta zadovoljen je uslov od 90% validnih satnih mjerena, a na ukupno 13 stanice više od 75% mjerena u toku godine i na preostalih 4 stanica manje od 75%.

Srednje godišnje vrijednosti su znatno ispod propisanih graničnih vrijednosti. Niti na jednoj stanici nije prekoračen dozvoljeni broj dostignutih graničnih vrijednosti na godišnjem, ili osmosatnom nivou.

U Tuzli na stanici BKC i Lukavcu su zabilježena dva, odnosno jedno prekoračenje dnevne granične vrijednosti. Vrlo rijetko se, u danima najvišeg zagađenja koncentracije CO na mjernim mjestima u Tuzli, Živinicama i Sarajevu dešavalo da se dostignu veoma visoke vrijednosti.

Možemo smatrati da je zagađenje ovim polutantom u okviru propisanih vrijednosti i ograničeno na manje prostore i kratke periode. Na osnovu dobijenih rezultata možemo zaključiti da ovaj polutant vrlo rijetko narušava kvalitet zraka u našim gradovima i koncentracije ostaju u okviru zakonski propisanih. Srednje godišnje koncentracije su daleko ispod propisanih graničnih vrijednosti ($>3 \text{ mg/m}^3$), a prekoračenja satnih i osmosatnih prosjeka nisu zabilježena u 2024. godini. Moguće je da bi povremena prekoračenja graničnih vrijednosti bila zabilježna da je monitoring ove materije obimniji i kvalitetniji.

Grafikon br.20.: Obim validnih mjerena ugljičnog monoksida (u %) na stanicama za praćenje kvaliteta zraka u FBiH u 2024. godini:



| CO | Tabela broj 28.: Obuhvat validnih mjerena ugljičnog monoksida CO (u %) (zeleno: više od 90%, plavo: 75-90%, sivo: manje od 75%) | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Sarajevo Vijećnica | | | 56 | 60 | 28 | 55 | 66 | 87 | 86 | 92 | 98 | |
| Sarajevo Bjelave | | | 95 | 92 | 91 | 84 | | 16 | 87 | 95 | 92 | |
| Sarajevo Ilidža | | | 97 | 89 | 92 | 93 | 84 | 91 | 70 | | | |
| Hadžići | | | | 81 | 96 | 99 | 88 | 89 | 96 | 33 | 98 | |
| Kakanj Doboј | 67 | 34 | | 89 | 64 | 58 | 71 | 18 | 81 | 96 | 91 | |
| Kakanj Općina | | | | | | | | | | | 8 | |
| Zenica Tetovo | 81 | 95 | 90 | 58 | 49 | 97 | | 63 | 91 | 99 | 60 | |
| Zenica Centar | 64 | 72 | 91 | 9 | 92 | 54 | | | 80 | 87 | 92 | |
| Zenica Radakovo | 70 | 90 | 63 | | 97 | 84 | | 89 | 94 | 92 | 97 | |
| Goražde Rasadnik | | | 97 | 99 | 50 | 45 | 67 | | | 10 | 13 | |
| Travnik | | | | | | | | 51 | 92 | 99 | 93 | |
| Bihać | | | 81 | 92 | 95 | 62 | 78 | | | 100 | 94 | |
| Livno | | | | | | | | 16 | 84 | 99 | 96 | |
| Mostar | | | | | | | | 50 | 89 | 74 | 98 | |
| Živinice | 83 | 24 | 79 | | 73 | 59 | 99 | 55 | 70 | 13 | 73 | |
| Tuzla Skver | | | | | | | | | 57 | 54 | 89 | |
| Tuzla Bukinje | | 32 | 97 | 88 | 97 | 97 | 84 | | 80 | | 100 | |
| Tuzla BKC | 89 | | 98 | 46 | 95 | 94 | 67 | 30 | 94 | 87 | | |
| Lukavac | 91 | 51 | 92 | 97 | 45 | 14 | 99 | 61 | 85 | 98 | 89 | |

Grafikon br. 21.: Srednje godišnje koncentracije ugljičnog monoksida (CO) u mg/m³ (stanice koje su ostvarile više od 75% validnih mjerena). Godišnja granična vrijednost iznosi 3 mg/m³.





Tabela broj 29.: Srednje godišnje koncentracije ugljičnog monoksida CO (u mg/m³)
 (stanice koje su ostvarile više od 75% validnih mjerena).
 Godišnja granična vrijednost iznosi 3 mg/m³

| CO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Sarajevo Vijećnica | | | | 0,6 | 0,7 | 0,4 | | | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
| Sarajevo Bjelave | | | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | | | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| Sarajevo Ilidža | | | | | | | | | | | |
| Hadžići | | | | | | | | | | | 0,4 |
| Kakanj Doboj | | | | 0,8 | 0,8 | | | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| Kakanj Općina | | | | | | | | | | | |
| Zenica Tetovo | | 1,3 | 0,9 | | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | |
| Zenica Centar | 0,7 | 0,8 | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | | 0,6 | 0,9 | 1,2 |
| Zenica Radakovo | 0,7 | 0,8 | | 0,5 | | | | | | 0,4 | 1,2 |
| Goražde Rasadnik | | | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | | | | | |
| Travnik | | | | | | | | | | 0,5 | 0,3 |
| Bihać | | | | | | | | | 0,5 | 0,7 | 0,6 |
| Livno | | | | | | | | | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Mostar | | | | | | | | | | | 0,2 |
| Živinice | | | | 1,5 | | | 1,5 | | 0,8 | | |
| Tuzla Skver | 1,2 | | 1,4 | 1,5 | 0,9 | | | | 1,4 | | 0,7 |
| Tuzla Bukinje | 0,8 | | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| Tuzla BKC | 1,0 | | 1,1 | 1,1 | 1,2 | | | | 1,7 | 1,3 | |
| Lukavac | | | | 1,1 | 0,9 | | 2,5 | | | 0,9 | 0,9 |

Grafikon br. 22.: Najviše izmjerene dnevne koncentracije ugljičnog monoksida CO (u mg/m³). Dnevna granična vrijednost iznosi 5 mg/m³



| CO | Tabela broj 30.: Najviše izmjerene dnevne koncentracije ugljičnog monoksida CO (u mg/m ³). Dnevna granična vrijednost iznosi 5 mg/m ³ | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sarajevo Vijećnica | | | | 3,0 | 7,0 | 3,9 | 2,5 | 2,6 | 3,3 | 2,1 | 2,7 |
| Sarajevo Bjelave | | | 2,3 | 3,0 | 3,6 | 2,0 | | 1,9 | 3,0 | 3,2 | 2,9 |
| Sarajevo Ilidža | | | | | | | 3,7 | 2,0 | | | |
| Hadžići | | | | | | | | 1,9 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
| Kakanj Doboj | | | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 2,0 | 1,3 | 1,5 |
| Kakanj Općina | | | | | | | | | | | 2,4 |
| Zenica Tetovo | 5,2 | 4,2 | 3,1 | 1,8 | 3,7 | 2,8 | 2,3 | 3,6 | 2,2 | 3,2 | 3,4 |
| Zenica Centar | 5,9 | 2,8 | 3,4 | 1,7 | 2,7 | 2,1 | 2,2 | | 1,8 | 2,7 | 2,7 |
| Zenica Radakovo | 25,2 | 2,7 | | 2,3 | 3,0 | | | 1,1 | 1,1 | 2,3 | 3,1 |
| Goražde Rasadnik | | | 2,6 | 2,9 | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 3,0 | 1,2 | 1,5 | 1,4 |
| Travnik | | | | | | | | | 3,7 | 3,4 | 2,4 |
| Bihać | | | | | | | | 2,8 | 3,1 | 4,9 | 5,2 |
| Livno | | | | | | | | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 0,9 |
| Mostar | | | | | | | | | 1,4 | 1,6 | 1,9 |
| Živinice | | | | 10,2 | 6,2 | 5,0 | 5,6 | 2,7 | 3,9 | 7,0 | 2,7 |
| Tuzla Skver | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 9,4 | 3,8 | 3,5 | | 2,5 | 4,4 | 4,0 | 3,4 |
| Tuzla Bukinje | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 5,0 | 3,2 | 2,9 | 0,3 | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 2,7 |
| Tuzla BKC | 5,3 | 4,9 | 5,1 | 5,6 | 5,6 | 5,4 | | 3,5 | 5,3 | 4,8 | |
| Lukavac | | 4,8 | 3,0 | 7,0 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | | 5,2 | 4,6 | 3,8 |

Tabela broj 31. Neki statistički pokazatelji rezultata mjerjenja ugljičnog monoksida u Federaciji BiH u 2024. godini:

| CO | Obuhvat validnih mjerjenja (%) | Srednja godišnja konc. (mg/m³) | Broj validnih 24h prosjeka | Najviša 24-h konc. (mg/m³) | Broj dana sa 24-h konc. > 5mg/m³ | Najviša satna vrijednost (mg/m³) | Najviša 8-satna vrijednost (mg/m³) | Broj dana sa 8-satnom konc. > 10mg/m³ |
|---------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---|--|--|--|
| Sarajevo Vijećnica | 98 | 0,4 | 98 | 2,7 | 0 | 4,2 | 3,5 | 0 |
| Sarajevo Bjelave | 92 | 0,3 | 92 | 2,9 | 0 | 4,5 | 3,6 | 0 |
| Sarajevo Ilidža | | | | | | | | |
| Hadžići | 98 | 0,4 | 98 | 2,2 | 0 | 3,5 | 3 | 0 |
| Kakanj Doboј | 91 | 0,4 | 91 | 1,5 | 0 | 2,6 | 1,8 | 0 |
| Kakanj Općina | 8 | | 8 | 2,4 | 0 | 5 | 4,3 | 0 |
| Zenica Tetovo | 60 | | 60 | 3,4 | 0 | 9 | 4,2 | 0 |
| Zenica Centar | 92 | 1,2 | 92 | 2,7 | 0 | 5,9 | 3,4 | 0 |
| Zenica Radakovo | 97 | 1,2 | 97 | 3,1 | 0 | 4,5 | 3,7 | 0 |
| Goražde Rasadnik | 13 | | 13 | 1,4 | 0 | 3,5 | 2,6 | 0 |
| Travnik | 93 | 0,3 | 93 | 2,4 | 0 | 3,8 | 3,6 | 0 |
| Bihać | 94 | 0,6 | 94 | 5,2 | 1 | 10,6 | 7,6 | 0 |
| Livno | 96 | 0,2 | 96 | 0,9 | 0 | 3 | 1,7 | 0 |
| Mostar | 98 | 0,2 | 98 | 1,9 | 0 | 4,3 | 3,4 | 0 |
| Živinice | 73 | | 73 | 2,7 | 0 | 5,4 | 4,1 | 0 |
| Tuzla Skver | 89 | 0,7 | 89 | 3,4 | 0 | 5,6 | 4,2 | 0 |
| Tuzla Bukiњe | 100 | 0,8 | 100 | 2,7 | 0 | 4,1 | 3,7 | 0 |
| Tuzla BKC | | | | | | | | |
| Lukavac | 89 | 0,9 | 89 | 3,8 | 0 | 8,2 | 4,7 | 0 |

5.6 Mjerenje sumpor vodika (H_2S)

Od 2019. godine se vrši monitoring sumporovodika u Federacije Bosne i Hercegovine. U Visokom je u ljetu 2019. godine počela sa radom stаница u centru grada na kojoj je zbog specifične industrije smještene u gradu i emisija koje proizilaze iz tehnološkog procesa postavljen i uređaj za praćenje sumporvodika. U 2020. godini praćenje sumporvodika je uspostavljeno i na Ilidži i u Maglaju.

U Maglaju glavni izvor emisija sumporvodika predstavlja lokalno industrijsko postrojenje dok je na Ilidži riječ o prirodnom izvoru iz geotermalnog izvora koji se nalazi u neposrednoj blizini mjernog mejsta. U toku zimskog perioda primjetne su povećane koncentracije ovog polutanta iz razloga što je vodik sulfid gušći od 37 vazduha i ostaje u nižim slojevima što uz temperaturnu inverziju koja se javlja u pojedinim periodima zime dovodi do povećavanja izmjerениh koncentracija.

Neugodan miris koji daje ovaj polutant pri ovim koncentracijama prema istraživanjima prije svega utiče na kvalitet života građana, a eventualno postojanje zdravstvenih posljedica bi se trebale u budućnosti analizirati. Svakako da bi se trebale poduzeti aktivnosti na tehnološkim rješenjima za odvođenje ovih para što bi u najmanj ruku značajno poboljšalo kvalitet života građana ovog područja i doprinjelo unapređenju uslova turizma, očuvanju objekata itd.


| Tabela br. 32.: Odnos koncentracija i mogući zdravstveni učinak H_2S | |
|--|---|
| Koncentracija (ppm/ $\mu\text{g}/\text{m}^3$) | Zdravstveni učinak nakon kratkotrajne izloženosti sumporovodiku |
| 0.01 – 0.3 | Prag osjeta rijuha |
| 1 – 20 | Neugodan miris, moguća mučnina, suzenje očiju ili glavobolja u slučaju dulje izloženosti. |
| 20 – 50 | Nos, grlo i dugotrajna iritacija; probavne smetnje i gubitak apetita; osjetilo rijuha postaje zasićeno; akutni konjuktivitis (bol, suzenje i osjetljivost na svjetlo). |
| 100 – 200 | Jaka i dugotrajna iritacija nosa i grla; potpuni gubitak osjeta mirisa. |
| 250 – 500 | Plućni edem (skupljanje tekućine u plućima). |
| 500 | Jaka iritacija pluća, uzbudjenje, glavobolja, vrtoglavica, ošamućenost, iznenadni kolaps, nesvjestica i smrt u roku od nekoliko sati, gubitak pamćenja za vrijeme izloženosti (ima za posljedicu trajno oštećenje mozga ukoliko ne dođe do momentalnog spašavanja). |
| 500 – 1 000 | Paraliza dišnog sustava, n epravilni otkucaji srca, kolaps i neminovna smrt. |
| > 1 000 | Brzi kolaps i smrt. |

Dnevna granična vrijednost za H_2S iznosi $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$, a satna $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Ovdje treba imati u vidu da su ove granične vrijednosti postavljene na osnovu čulnog doživljaja (neugodan miris) te su relativno niske u odnosu na koncentracije koje mogu narušavati ljudsko zdravlje.

Obuhvat validnih mjerena H_2S na stanicama Ilidža i Visoko je u 2024. godini bio zadovoljavajući 88%, dok na stanicama u Maglaju nije obavljeno dovoljno validnih mjerena, kako bi se stekao uvid u stanje zagađenosti zraka sumporvodikom.


Rezultati pokazuju učestala prekoračenja satne ili dnevne granične vrijednosti. U ranijem periodu su u Visokom bilježene i vrlo visoke vrijednosti iznad $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$, a najviša izmjerena vrijednost u 2024. godini iznosila je $208 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Na Ilidži najviša izmjerena satna vrijednost je $69 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dok je u Maglaju bila $98 \mu\text{g}/\text{m}^3$ što ukazuje da su na Ilidži i u Maglaju ipak rijetko prisutne koncentracije koje mogu škoditi ljudskom zdravlju.

Grafikon br. 23.: Obuhvat validnih mjerena H₂S (u %)




| H ₂ S | Tabela br.33.:Obuhvat validnih mjerena H ₂ S (u %) | | | | |
|------------------|---|------|------|------|-------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ilijadza | 32,0 | 90,0 | 95,2 | 85,0 | 88,0 |
| Visoko | 91,0 | | 82,5 | 95,0 | 88,0 |
| Maglaj | 12,5 | | | 97,0 | 58,0 |

Grafikon br. 24.:Srednje godišnje koncentracije H₂S (u µg/m³).
Granična vrijednost >2 µg/m³)



| H ₂ S | Tabela broj 34.:Srednje godišnje koncentracije H ₂ S (u µg/m ³). | | | | |
|------------------|--|------|------|------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ilijadza | | | 8,0 | 9,7 | 6,0 |
| Visoko | 15,4 | | 4,7 | 9,3 | 6,0 |
| Maglaj | | | | 10,2 | 6,0 |

Grafikon br. 25.:Najviša dnevna koncentracija H₂S (u µg/m³).
Granična vrijednost >5 µg/m³)



| H ₂ S | Tabela broj 35.:Najviša dnevna koncentracija H ₂ S (u µg/m ³) | | | | |
|------------------|---|------|------|------|-------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ilijadza | 16 | | 30,3 | 36,4 | 26,0 |
| Visoko | 79,0 | | 27,2 | 96,4 | 71,0 |
| Maglaj | 7,0 | | | 17,6 | 15,0 |

Tabela broj 36.:Neki statistički pokazatelji rezultata mjerena sumporvodika (H₂S) u Federaciji BiH u 2024. godini:

| H ₂ S | Obuhvat validnih mjerena | Srednja godišnja konc. | Broj validnih 24h prosjeka | Najviša 24-h koncentracija (µg/m ³) | Broj dana sa 24-satnom konc.>5 (µg/m ³) | Najviša satna vrijednost (µg/m ³) | Broj satnih vrijednosti >7ug/m3 (µg/m ³) |
|------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---|---|---|--|
| | (%) | (µg/m ³) | | | | | |
| Ilijadza | 88 | 6 | 313 | 26 | 152 | 69 | 1959 |
| Visoko | 88 | 6 | 348 | 71 | 127 | 208 | 1316 |
| Maglaj | 58 | 6 | 186 | 15 | 98 | 98 | 1868 |

5.7 Analiza koncentracije teških metala u ambijentalnom zraku

Određivanje teških metala u lebdećim česticama PM10 - Sarajevo

U laboratoriji sektora životna sredina FHMZa, u toku 2024. godine, vršeno je redovno sedmično uzorkovanje i analiza uzoraka PM10 čestica iz zraka na lokalitetu Bjelave. Prašina iz zraka se prikupljala uzorkivačem zraka na kvarcne filtere prečnika 150 mm.

Nakon gravimetrijske obrade, filteri su digestirani u mikrovalnoj pećnici, a zatim analizirani na grafitnom atomskom apsorpcionom spektrometru. Analize su rađene za četiri teška metala: arsen, kadmij, nikl i olovo. Obrađeno je ukupno 60 uzoraka.

Rezultati su pokazali da se koncentracija teških metala u ambijentalnom zraku kreće unutar graničnih vrijednosti. Izuzetak je arsen čija je koncentracija 09. i 20. decembra 2024. godine premašila graničnu vrijednost, a visoke vrijednosti su bilježene već od početka novembra.

Tabela broj 37.: Neki statistički pokazatelji rezultata mjerenja teških metala u lebdećim česticama u Sarajevu -Bjelave u 2024.godini

| BJELAVE 2024 | | Pb ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | Cd (ng/m^3) | Ni (ng/m^3) | As (ng/m^3) |
|---------------------|---------|---|---|---|---|
| I KVARTAL | PROSJEK | 0,03 | 0,31 | 1,23 | 1,06 |
| | MAX | 0,06 | 1 | 4,3 | 1,7 |
| | MIN | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| II KVARTAL | PROSJEK | 0,01 | 0,20 | 1,08 | 0,39 |
| | MAX | 0,01 | 0,4 | 1,6 | 1,2 |
| | MIN | 0,01 | 0,1 | 0,7 | 0,1 |
| III KVARTAL | PROSJEK | 0,01 | 0,16 | 0,64 | 0,48 |
| | MAX | 0,01 | 0,3 | 1,7 | 1,1 |
| | MIN | 0,01 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| IV KVARTAL | PROSJEK | 0,015 | 0,58 | 1,27 | 2,52 |
| | MAX | 0,02 | 2,4 | 5 | 7,4 |
| | MIN | 0,01 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |

* Dnevne granične vrijednosti: Arsen 6 ng/m^3 ; Kadmij 5 ng/m^3 ; Nikl 20 ng/m^3 ; Olovo 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* x - analiza nije uspjela

* x – rezultat niži od granice kvantifikacije

Određivanje teških metala u lebdećim česticama PM10 - Zenica

Analizu i uzorkovanje lebdećih čestica PM10 u ambijetalnom zraku u Zenici u 2024. godini je vršio Institut Kamal Kapetanović u skladu sa standardom BAS EN 12341, a koristila se standardna gravimetrijska metoda za određivanje masene koncentracije PM10 ili PM2,5 u suspendovanoj čestičnoj tvari.

Uzorkovanje se provodilo prosisavanjem zraka tijekom 24 sata kroz filterski papir s pomoću uzorkivača sa velikim protokom DIGITEL DHA-80. Upotrebljavali su se filteri od staklenih vlakana jer imaju veliku efikasnost zadržavanja lebdećih čestica, dobru čvrstoću i pružaju mali otpor prolaz u zraku.

Filteri su kondicionirani i vagani prije i poslije uzorkovanja u skladu sa BAS EN 12341. Nakon određivanje koncentracije PM10 u ambijentalnom zraku uzorci su poslani u hemijski laboratorij Instituta radi određivanja sadržaja teških metala korištenjem metode atomske apsorbacione spekrometrije.

Tabela broj 38.: Srednja godišnja vrijednost teških metala (Pb, Cd, Fe, Ni i As) u PM10 u Zenici za period 2020.-2024.

| Mjerna stanica | Polutant | Godina | | | | | Granična vrijednost |
|----------------|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| AMS Centar | Pb ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 0,012 | 0,010 | 0,011 | 0,006 | 0,005 | - |
| | Cd (ng/m^3) | 0,467 | 0,522 | 0,148 | 0,142 | 0,073 | 5 |
| | Fe ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 0,554 | 0,425 | 0,362 | 0,174 | 0,102 | - |
| | Ni (ng/m^3) | 3,639 | 1,063 | 4,637 | 0,659 | 1,010 | 20 |
| | As (ng/m^3) | 4,204 | 2,604 | 0,018 | 0,011 | 0,005 | 6 |
| AMS Radakovo | Pb ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 0,014 | 0,008 | 0,009 | 0,007 | 0,007 | - |
| | Cd (ng/m^3) | 0,502 | 0,722 | 0,299 | 0,172 | 0,205 | 5 |
| | Fe ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 0,503 | 0,310 | 0,252 | 0,085 | 0,099 | - |
| | Ni (ng/m^3) | 4,570 | 1,273 | 1,509 | 0,579 | 0,437 | 20 |
| | As (ng/m^3) | 3,882 | 2,092 | 0,045 | 0,029 | 0,012 | 6 |
| AMS Tetovo | Pb ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 0,034 | 0,028 | 0,049 | 0,041 | | - |
| | Cd (ng/m^3) | 1,200 | 1,133 | 1,014 | 0,471 | | 5 |
| | Fe ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 2,569 | 2,274 | 1,650 | 1,036 | | - |
| | Ni (ng/m^3) | 3,016 | 3,166 | 2,468 | 1,015 | | 20 |
| | As (ng/m^3) | 4,500 | 3,439 | 0,519 | 0,037 | | 6 |

6. Zaključak

Monitoring kvaliteta zraka u Federaciji BiH nadležne institucije obavljaju uz brojne nedostatke sa aspekta održavanja, kalibracije i osiguranja kvaliteta. Ipak, evidentan je razvoj u pogledu broja mjernih mjeseta i postepenog porasta udjela validnih mjerena. U narednom periodu planirano je vođenje procedura osiguranja kvaliteta mjerena koje bi trebale obezbjediti veći broj pouzdnih podataka.

U Federaciji Bosne i Hercegovine u 2024. godini ukupno se na 32 automatske stanice vršio monitoring kvaliteta zraka kojima su upravljale nadležne institucije. Pored njih, u funkciji je i jedna stanica kojom upravlja ambasada Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji. Sve stanice dostavljaju podatke prema Federalnom hidrometeorološkom zavodu. Većina stanica je direktno povezana sa FHMZ i automatski se proslijeđuju podaci o izmijerenim koncentracijama i tehničkim uslovima mjerne opreme. U toku su aktivnosti koje bi trebale da stanice Tuzlanskog kantona povežu u automatski prijenos podataka prema FHMZ-u.

U sklopu projekta svjetske banke postojeća Federalna mreža mjernih stanica biće upotpunjena nabavkom i instalacijom dvije fiksne mjerne stanice (sa potpunim mernim programom) u Posavskom i Zapadnohercegovačkom kantonu, čime će se postići adekvatna pokrivenost na cijelom području Federacije BiH. Uspostavom novih stanica u prethodnim godinama, zajedno sa realizacijom planiranih aktivnosti u narednoj godini, Federacija BiH će postići zadovoljavajuću pokrivenost svih dijelova entiteta. Dalji razvoj mreže stanica biće fokusiran na povećanje broja mjereneh materija (kao što su benzen, benzo-a-piren i sadržaj metala u lebdećim česticama) tamo gdje je to potrebno, uz paralelno unapređenje kvaliteta mjerena. Takođe, u sklopu ovog projekta biće instaliran informacioni sistem sa bazom podataka, sistem za prikupljanje podataka i web portal, koji će omogućiti automatski prijenos podataka sa postojećih i novih stanica prema FHMZ-u.

Rezultati mjerena ukazuju na slijedeće:

Na skoro svim mernim mjestima u Federaciji BiH evidentne su izuzetno visoke, po zdravlje opasne koncentracije lebdećih čestica što ukazuje na to da je to najprisutniji polutant koji utiče na kvalitet zraka. Izmjerene koncentracije lebdećih čestica PM10 i PM2.5 u 2024. godini su u prosjeku bile nešto više od onih u 2021. godini, ali i dalje se mogu smatrati nižim u odnosu na ranije godine Istovremeno, broj prekoračenja graničnih vrijednosti je i dalje izrazito visok.

U mjestima u kojima se i u čijoj se blizini vrši obimno spaljivanje uglja evidentne su vrlo visoke, po zdravlje opasne koncentracije sumpordioksida. Visoke vrijednosti koncentracija ovih materija se ne javljaju samo tokom hladnjeg dijela godine već tokom bilo kojeg perioda u godini.

Koncentracije ozona su visoke na pojedinim mernim mjestima tokom ljeta.

Rezultati mjerena azotnog dioksida i ugljičnog monoksida su zadovoljavajući, prekoračenja graničnih vrijednosti su rijetke, a na većini mernih mesta se i ne dešavaju.

Tabela broj 39. Prikaz prekoračenih (crveno) i neprekoračenih (zeleno) pokazatelja kvaliteta zraka mjerjenih materija po mjernim mjestima u Federaciji BiH u toku 2024. godine. Bijela polja se odnose na materije koje se ne mijere ne mjernim mjestima ili nije bilo dovoljno validnih mjerjenja. Godišnje vrijednosti se odnose na mjerna mesta na kojima je ostvareno više od 75% validnih mjerjenja, a broj dnevних i satnih prekoračenja na osnovu odgovarajućih vrijednosti percentila (kako je objašnjeno u prikazu rezultata po pojedinačnim materijama):

| Tabela broj 39. | | | Zagađujuće materije u 2024.godini | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------------|------|----|-----------------|------|-----|----------------|------|-----|-----|------|------|-------|------|------------------|------|------|------|-----|
| | | | SO ₂ | | | NO ₂ | | | O ₃ | CO | | | PM10 | | PM2.5 | | H ₂ S | | | | |
| Mjesta | R. br. | Stanica | G od | 24 h | 1h | Go d | 24 h | 1 h | 8h | Go d | 8 h | 1 h | Go d | 24 h | Go d | 24 h | Go d | 24 h | Go d | 24 h | 1 h |
| KS | 1 | Vijećnica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Bjelave | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Otoka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Ilijža | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | Vogošća | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | Ivan Sedlo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | Hadžići | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | Iljaš | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZDK | 9 | Visoko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | Kakanj Doboј | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | Kakanj Centar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | Kakanj Općina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | Vareš | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | Zenica Brist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | Zenica Tetovo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | Zenica Centar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | Zenica Radakovo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18 | Vranduk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | Maglaj Centar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | Tešanj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BPK | 21 | Goražde Rasadnik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SBK | 22 | Travnik Centar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23 | Jajce Harmani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USK | 24 | Bihać Nova Četvrt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K10 | 25 | Livno Centar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HNK | 26 | Mostar B.Brijeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TK | 27 | Živinice Centar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 28 | Tuzla Trnovac | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 29 | Tuzla Skver | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | Tuzla Bukiňe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31 | Tuzla BKC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 32 | Lukavac Cenatar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kvalitet zraka u Sarajevu; opasno je narušen vrlo visokim koncentracijama lebdećih čestica u mjeri u kojoj ozbiljno može narušiti zdravlje ljudi. Ovo se odnosi i na godišnje prosjeke i na broj dozvoljenih prekoračenja satnih, odnosno dnevnih koncentracija. Dnevne koncentracije sumpordioksida u 2024. godini su na nekim mjernim mjestima (Vijećnica, Bjelave i Otoka) prekoračile propisane vrijednosti.

Visoke koncentracije azotnog dioksida se samo povremeno javljaju na mjernim mjestima u najgušće naseljenim i saobraćajno najfrenkventnijim dijelovima grada, tako da su tu prekoračene dozvoljene srednje godišnje vrijednosti ovog polutanta. Tokom ljetnog perioda evidentne su visoke koncentracije ozona i učestala prekoračenja osmosatnih propisanih koncentracija na stanici Bjelave.

Kvalitet zraka na Ilidži; je opasno narušen vrlo visokim koncentracijama lebdećih čestica u mjeri u kojoj se može ozbiljno narušiti zdravlje ljudi. Ovo se odnosi i na godišnje prosjeke i na broj dozvoljenih prekoračenja satnih, odnosno dnevnih koncentracija. Na Ilidži su prisutne i visoke koncentracije sumpor vodika koje se manifestuju neugodnim mirisom.

Kvalitet zraka u Vogošći; je opasno narušen vrlo visokim koncentracijama lebdećih čestica u mjeri u kojoj se može ozbiljno narušiti zdravlje ljudi. Ovo se odnosi i na godišnje prosjeke i na broj dozvoljenih prekoračenja satnih, odnosno dnevnih koncentracija.

Kvalitet zraka na stanicu Ivan Sedlo; obzirom da je riječ o pozadinskoj stanci udaljenoj od direktnih izvora emisije zagađujućih materija očekivano je da se koncentracije mjereneh materija kreću u propisanim okvirima. Ipak, povremeno dolazi do kratkotrajnog prisustva visokih koncentracija sumpordioksida (uglavnom uz dominatan vjetar sjevernog smjera) i lebdećih čestica PM10 (uglavnom pod uticajem južnih vjetrova koji donose prašinu iz sjevernoafričkog prostora). Koncentracije ozona su relativno visoke, ali se prekoračenja osmosatnih graničnih vrijednosti vrlo rijetko dešavaju.

Kvalitet zraka u Hadžićima; kvalitet mjerena je u 2024. godini bio nezadovoljavajući za mjerjenje lebdećih čestica, jer je obuhvat validnih mjerena za ovaj polutant veoma nizak. Za ostale mjerene polutante kvalitet mjerena su zadovoljavajuća, te pokazuju relativno niske vrijednosti koncentracija.

Kvalitet zraka u Ilijašu; je opasno narušen visokim koncentracijama lebdećih čestica u mjeri u kojoj ozbiljno može narušiti zdravlje ljudi. Ovo se odnosi i na godišnje prosjeke i na broj dozvoljenih prekoračenja satnih, odnosno dnevnih koncentracija. Koncentracije sumpordioksida vrlo blizu prekoračenja graničnih vrijednosti što se tiče godišnjih prosjeka, dok je broj dana sa prekoračenjem dozvoljene dnevne koncentracije veći od dozvoljenog.

Kvalitet zraka u Visokom; je opasno narušen visokim koncentracijama sumpordioksida i lebdećih čestica u mjeri u kojoj ozbiljno može narušiti zdravlje ljudi. Ovo se odnosi i na godišnje prosjeke i na broj dozvoljenih prekoračenja satnih, odnosno dnevnih koncentracija. Osim toga visoke koncentracije sumpor vodika se manifestuju neugodnim mirisom što dodatno utiče na kvalitet življenja u ovom gradu (neophodno je izvršavati redovno servisiranje i umjeravanje mjernog uređaja).

Kvalitet zraka u Kakanju; je opasno narušen i karakterišu ga vrlo visoke koncentracije sumpordioksida u pogledu srednjih godišnjih koncentracija i broja sati, odnosno dana sa prekoračenim graničnim vrijednostima. Srednja godišnja koncentracija lebdećih čestica PM10 na nekim dijelovima grada ne prekoračuje propisanu godišnju vrijednost, ali je broj dana sa prekoračenom graničnom vrijednosti visok. Kvalitet zraka je nezadovoljavajući i može narušiti zdravlje ljudi. Prikazani podaci su sa mjernih mesta u naselju Doboj i Centar. Prva mjerena sa novopostavljene stанице Kakanj Općina ukazuju na još veći stepen zagađenosti zraka.

Kvalitet zraka u Zenici; je opasno narušen visokim koncentracijama sumpordioksida i lebdećih čestica u mjeri u kojoj ozbilno može narušiti zdravlje ljudi. Vrlo visoke koncentracije navedenih polutanata su evidentne na svim mjernim mjestima u i oko grada. Ovo se odnosi i na godišnje prosjeke i na broj dozvoljenih prekoračenja satnih, odnosno dnevnih koncentracija. Tokom ljetnog perioda povremeno su povišene i koncentracije ozona u hipsometrijski višim djelovima grada. Ostali mjereni parametri nisu prekoračivali propisane norme.

Kvalitet zraka na stanicu Vranduk; je opasno narušen uz vrlo visoke koncentracije sumpordioksida, koje su zabilježene i u ovom ruralnom području. Kvalitet mjerena je u 2024. godini bio nezadovoljavajući što se tiče mjerena lebdećih čestica, jer je obuhvat validnih mjerena za ovaj polutant veoma nizak.

Kvalitet zraka u Maglaju; ozbiljno narušen vrlo visokim godišnjim koncentracijama lebdećih čestica PM10 i brojem dana sa visokim koncentracijama PM10 čestica u mjeri u kojoj ozbilno može narušiti zdravlje ljudi. Bez obzira na loše ocijenjen kvalitet mjerena sumpordioskida i sumprovodika – na osnovu ranijih rezultata osnovano smatramo da je prisutan veliki broj satnih i dnevnih vrijednosti u kojima su mjerene koncentracije bile iznad propisanih kao i prekoračena koncentracija propisane godišnje granične vrijednosti. Prisutne su i visoke koncentracije ozona. Preporučljivo analizirati uslove uticaja na kvalitet zraka postojećih industrijskih postrojenja

Kvalitet zraka u Tešnju; narušen je u smislu broja dana i sati sa prekoračenjem granične vrijednosti sumpordioksida, dok je srednja godišnja vrijednost zadovoljavajuća. Ostale praćene vrijednosti materija su zadovoljavajuće.

Kvalitet zraka u Goraždu; kvalitet mjerena je u 2024. godini bio nezadovoljavajući. Stanica je zbog tehničkih poteškoća privremeno prekinula sa radom, te su podaci nepotpuni. Na osnovu tako nepotpunih podataka nije moguće ocjeniti kvalitet zraka na ovom području.

Kvalitet zraka u Travniku; je narušen tokom hladnijeg dijela godine - povremeno su visoke koncentracije lebdećih čestica PM10 i PM2.5 i sumpordioksida. Godišnja koncentracija ovih polutanata je niža od granične vrijednosti, ali je prekoračen broj dana sa visokim vrijednostima koncentracija. Ostale praćene materije su zadovoljavajuće.

Kvalitet zraka u Jajcu; je narušen sa aspekta broja dana u kojima je koncentracija lebdećih čestica PM10 viša od granične vrijednosti i visokih koncentracija ozona tokom ljetnog perioda. Godišnje koncentracije PM10 čestica su niže od propisanih, a ostali mjereni polutanti pokazuju relativno niske vrijednosti koncentracija.

Kvalitet zraka u Bihaću; je narušen tako što su tokom hladnijeg dijela godine prisutne vrlo visoke i nezdrave koncentracije lebdećih čestica PM10 i PM2.5. Godišnja koncentracija ove mjerene materije je niža od granične vrijednosti, ali je prekoračen broj dana sa visokim vrijednostima koncentracija. Ista je situacija sa ugljen monoksidom uz povremeno visoke koncentracije ozona.

Kvalitet zraka u Livnu; je zadovoljavajući, jedino tokom toplijeg dijela godine povišene su koncentracije ozona. U 2024. godini obim mjerena lebdećih čestica na ovoj mjerenoj stanici je bilo nezadovoljavajući, zbog tehničkih problema u radu analizatora. Opšti prirodnogeografski uslovi na području Livna sa aspekta kvaliteta zraka su relativno povoljni tokom većeg dijela godine.

Kvalitet zraka u Mostaru; je relativno zadovoljavajući tokom većeg dijela godine. Tokom hladnijeg dijela godine samo povremeno su visoke koncentracije lebdećih čestica PM10 i PM2.5 (prekoračenja iznad dozvoljene granice nisu očekivana), a tokom toplijeg dijela godine povišene su koncentracije ozona. Ostale praćene materije su zadovoljavajuće.

Kvalitet zraka u Živinicama; je ozbiljno narušen vrlo visokim godišnjim koncentracijama sumpordioksida– veliki broj satnih i dnevnih vrijednosti u kojima su mjerene koncentracije bile iznad propisanih kao i prekoračena koncentracija propisane godišnje granične vrijednosti. Kvalitet mjerena je u 2024. godini bio nezadovoljavajući što se tiče mjerena lebdećih čestica, jer je obuhvat validnih mjerena za ovaj polutant veoma nizak. Visoke koncentracije azotnog dioksida se samo povremeno javljaju na mjernim mjestima u najgušće naseljenim i saobraćajno najfrenkventnijim dijelovima grada, tako da je prekoračen dozvoljeni broj satnih vrijednosti.

Kvalitet zraka u Tuzli; ozbiljno je narušen u mjeri u kojoj može narušiti zdravlje ljudi vrlo visokim godišnjim koncentracijama lebdećih čestica PM 2.5 i brojem dana sa visokim koncentracijama PM2.5 čestica na svim mjernim mjestima. Slično je stanje i sa koncentracijama sumpordioksida – veliki broj satnih i dnevnih vrijednosti u kojima su mjerene koncentracije bile iznad propisanih. Broj prekoračenja propisanih koncentracija za ostale polutante je nizak (tokom najzagađenijih dana koncentracije evidentiran manji broj prekoračenja graničnih vrijednosti azotnih oksida i ugljičnog monoksida).

Kvalitet zraka u Lukavcu; ozbiljno je narušen vrlo visokim srednjim godišnjim koncentracijama lebdećih čestica PM2.5 i brojem dana sa visokim koncentracijama PM2.5 čestica u mjeri u kojoj ozbiljno može narušiti zdravlje ljudi. Slično je stanje i sa koncentracijama sumpordioksida – veliki broj satnih i dnevnih vrijednosti u kojima su mjerene koncentracije bile iznad propisanih kao i prekoračena koncentracija propisane godišnje granične vrijednosti. Povremeno su zabilježene visoke koncentracije ozona. Visoke vrijednosti koncentracija ostalih mjerenih materija nisu zabilježene ili su zabilježene rijetko. Zbog specifičnih industrijskih aktivnosti preporučljivo je vršiti barem povremena mjerena benzena i analize sastava lebdećih čestica.

Na svim mjernim mjestima u toku godine se dešava po nekoliko dana u kojima na kvalitet zraka negativno utiče prekogranični transport lebdećih čestica u vidu pijeska ili prašine donešene sa pustinjskim ili polupustinjskim područja sjeverne Afrike ili čak srednje Azije.

Neophodno je u svim navedenim gradovima, ali i u drugim mjestima u kojima nema uspostavljenog monitoringa, a koji imaju preduslove zagađenja karakteristične za dolinske i kotlinske krajeve sa nepovoljnim meteorološkim uslovima i visokim stepenom korištenja čvrstih goriva poduzimati mjere za unaprijeđenje kvaliteta zraka.